



Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini  
Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini  
Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini  
Independent System Operator in Bosnia and Herzegovina

## MREŽNI KODEKS

Sarajevo, oktobar 2016. godine

## 1. Sadržaj

1.	<i>Sadržaj</i> .....	2
2.	<i>Uvod</i> .....	4
3.	<i>Rječnik i definicije</i> .....	6
3.1.	Akronimi i skraćenice.....	6
3.2.	Definicije .....	7
4.	<i>Kodeks planiranja razvoja</i> .....	15
4.1.	Indikativni plan razvoja proizvodnje.....	15
4.2.	Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže.....	16
4.3.	Procjena stabilnosti sistema .....	19
4.4.	Podaci planiranja .....	19
5.	<i>Kodeks priključenja na prijenosnu mrežu</i> .....	25
5.1.	Uslovi za priključak na prijenosnu mrežu.....	26
5.2.	Ugovor o priključku i korištenju mrenosne mreže .....	26
5.3.	Puštanje u pogon VN postrojenja i priključka.....	27
5.4.	Puštanje objekta Korisnika u pogon .....	27
5.5.	Isključenje sa prijenosne mreže.....	29
5.6.	Telekomunikacije i SCADA .....	30
5.7.	Tehnički zahtjevi za priključenje Korisnika .....	31
5.8.	Dodatni tehnički zahtjevi za proizvodne jedinice .....	37
6.	<i>Operativni kodeks</i> .....	42
6.1.	Planiranje.....	42
6.2.	Upravljanje prijenosnim sistemom .....	46
7.	<i>Kodeks mjera u nepredviđenim situacijama</i> .....	50
7.1.	Plan odbrane od poremećaja .....	50
7.2.	Obnova rada sistema nakon raspada .....	53
7.3.	Obuka.....	54
8.	<i>Kodeks mjeranja</i> .....	55
8.1.	Opći zahtjevi.....	55
8.2.	Definisanje tačaka i parametara mjerena .....	56
8.3.	Instalacija za mjerjenje .....	58
8.4.	Testiranje i baždarenje instalacija za mjerjenje .....	60
8.5.	Greške mjerila (brojila).....	60
8.6.	Registrar mjerena.....	61
8.7.	Obračunska baza podataka .....	61

<b>9.</b>	<b><i>Opći uslovi</i></b>	<b>63</b>
9.1.	Izmjene i dopune Mrežnog kodeksa.....	63
9.2.	Tumačenje Mrežnog kodeksa .....	63
9.3.	Nezakonitost i djelimična nepravovaljanost.....	63
9.4.	Odredbe o sporu.....	64
9.5.	Procedura pravljenja izuzetaka.....	64
9.6.	Nepredviđene okolnosti .....	65
9.7.	Prijelazne i završne odredbe .....	65

## 2. Uvod

“Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini” („Službeni glasnik BiH“, br. 7/02 i 13/03, 76/09 i 1/11 u daljem tekstu Zakon o prijenosu el. energije), “Zakon o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini” („Službeni glasnik BiH“, broj 35/04, u daljem tekstu Zakon o NOS-u) i “Zakon o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini” („Službeni glasnik BiH“, br. 35/04, 76/09 i 20/14 u daljem tekstu Zakon o Elektroprijenosu BiH) definiraju uloge i odgovornosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju (u daljem tekstu: DERK), Nezavisnog operatora sistema (u daljem tekstu: NOSBIH-a) i Elektroprijenosu BiH u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine.

Nadležnost NOSBIH-a za pripremanje i usvajanje Mrežnog kodeksa proizilazi iz člana 5. stav 5.3. Zakona o prijenosu el.energije i člana 7.stav 6. Zakona o NOSBIH. Mrežni kodeks:

- a) definira minimum tehničkih i operativnih zahtjeva za povezivanje u jedinstven elektroenergetski sistem direktno priključenih proizvodnih jedinica, direktno priključenih kupaca na prijenosnu mrežu i distributivnih sistema unutar BiH.
- b) utvrđuje operativne procedure i principe međusobnih odnosa NOSBIH-a, Elektroprijenosu BiH i Korisnika prijenosne mreže u BiH i to u normalnim i poremećenim uslovima rada elektroenergetskog sistema (EES).
- c) Cilj Mrežnog kodeksa je da omogući razvoj, održavanje i upravljanje prijenosnom mrežom u skladu sa pravilima ENTSO-E i pozitivnom evropskom praksom u ovoj oblasti.
- d) Mrežni kodeks je povezan i usklađen sa Tržišnim pravilima i odgovarajućim pravilnicima koji se odnose na priključak i korištenje prijenosne mreže BiH.
- e) U skladu sa gore navedenim zakonima, NOSBIH ima isključivu nadležnost i ovlaštenje za obavljanje sljedećih aktivnosti:
  - nadzor i upravljanje radom prijenosne mreže u Bosni i Hercegovini naponskog nivoa 400, 220 i 110 kV. Funkcije upravljanja pojedinim elementima prijenosne mreže, posebnim sporazumom, NOSBIH može prenijeti na Elektroprijenos BiH.
  - daljinska kontrola uređajima koji su neophodni za upravljanje radom prijenosne mreže u realnom vremenu;
  - daljinsko očitavanje mjernih uređaja neophodnih za upravljanje balansnim tržištem i poravnanjem;
  - davanje uputa balansno odgovornim stranama u cilju postizanja planiranog programa razmjene i anuliranja debalansa;
  - uskladivanje i odobravanje planiranih isključenja elemenata prijenosne mreže i proizvodnih objekata;
  - odobravanje i kontrola tranzita preko prijenosne mreže uz uvažavanje tehničkih ograničenja;
  - komunikacija, razmjena podataka i koordinacija svih aktivnosti sa operatorima susjednih sistema, ENTSO-E kontrolnog bloka i ENTSO-E.

- pregledanje, odobravanje, direktna revizija i objavljivanje Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže;
  - priprema, odnosno utvrđivanje Indikativnog plana razvoja proizvodnje.
  - nabavka pomoćnih i pružanje sistemskih usluga.
- f) Svaka aktivnost neposredno vezana za transformatore 110/x kV je u nadležnosti Elektroprijenos BiH.
- g) NOSBIH i Elektroprijenos BiH sarađuju i koordiniraju aktivnosti u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na primjenu i provođenje gore navedenih zakona i ovaj Mrežni kodeks te ostalim pitanjima vezanim za efikasno funkcioniranje, održavanje, izgradnju i širenje prijenosne mreže.
- h) Za sve tehničke uslove koji nisu eksplicitno definisani Mrežnim kodeksom, NOS BiH se može pozvati na međunarodne standarde i preporuke:
- IEC (*Internacional Electrotechnical Commission*)
  - EN (*European Standards*)
  - CENELEC (*European Committee for International Standardisation*)
  - ISO (*International Organization for Standardisation*)
  - CIGRE (*Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques*)
  - IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*)

### 3. Rječnik i definicije

#### 3.1. Akronimi i skraćenice

U Mrežnom kodeksu sljedeći akronimi i skraćenice će imati sljedeće značenje:

<b>AAC</b>	Već dodijeljeni prijenosni kapacitet ( <i>Already Allocated Capacity</i> )
<b>ACE</b>	Greška regulacionog područja ( <i>Area Control Error</i> )
<b>APU</b>	Automatsko ponovno uključenje
<b>ATC</b>	Raspoloživi prijenosni kapacitet ( <i>Available Transfer Capacity</i> )
<b>BAS</b>	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
<b>BiH</b>	Država Bosna i Hercegovina
<b>CET</b>	Srednjoevropsko vrijeme ( <i>Central European Time</i> )
<b>ST</b>	Strujni transformator
<b>DC NOSBIH</b>	Dispečerski centar NOSBIH
<b>DC OP</b>	Dispečerski centar operativnog područja Elektroprijenos BiH
<b>DERK</b>	Državna regulatorna komisija za električnu energiju
<b>ESS</b>	Skup procedura za izradu, razmjenu i dostavljanje dnevnih rasporeda ( <i>ETSO Scheduling System</i> )
<b>EN</b>	Evropska Norma
<b>ENTSO-E</b>	Evropsko udruženje operatora prijenosnih sistema za električnu energiju ( <i>European Network of Transmission System Operators for Electricity</i> );
<b>FRR</b>	Rezerva za obnovu frekvencije ( <i>Frequency Restoration Reserves</i> )
<b>FCR</b>	Rezerva za održavanje frekvencije ( <i>Frequency Containment Reserves</i> )
<b>HE</b>	Hidroelektrana
<b>IC</b>	Identifikacioni kod mjerne tačke ( <i>Identification Code</i> )
<b>IEC</b>	Međunarodna elektrotehnička komisija ( <i>International Electrotechnical Commission</i> )
<b>NOSBIH</b>	Nezavisni operator sistema BiH
<b>NTC</b>	Neto prijenosni kapacitet ( <i>Net Transfer Capacity</i> )
<b>NIE</b>	Neupravljeni izvor energije
<b>OMM</b>	Obračunsko mjerno mjesto
<b>PPPD</b>	Parametri planiranja proizvodnje i dispečinga
<b>RR</b>	Zamjenska rezerva ( <i>Replacement Reserve</i> )
<b>SCADA/EMS</b>	Sistem za nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka/sistem za upravljanje energijom ( <i>Supervisory Control and Data Acquisition/Energy Management System</i> )

<b>SN</b>	Srednji napon
<b>SVC</b>	Statički VAR kompenzator ( <i>Static VAR Compensator</i> )
<b>TE</b>	Termoelektrana
<b>TRM</b>	Margina prijenosne pouzdanosti ( <i>Transmision Reliability Margin</i> )
<b>TTC</b>	Ukupni prijenosni kapacitet ( <i>Total Transfer Capacity</i> )
<b>VE</b>	Vjetroelektrana
<b>VN</b>	Visoki napon
<b>NT</b>	Naponski transformator

### 3.2. Definicije

Sljedeće riječi i izrazi iz Mrežnog kodeksa će, osim ako to kontekst drugačije ne zahtijeva, imati sljedeće značenje:

Pojam	Tumačenje
<b>Aktivna energija</b>	Mjera proizvodnje ili potrošnje aktivne snage uređaja integraljene u određenom vremenu. Izražena je u kilovatsatima (kWh), megavatsatima (MWh) ili gigavatsatima (GWh)
<b>Aktivna snaga</b>	Realna komponenta prividne snage, obično izražena u kilovatima (kW) ili megavatima (MW)
<b>Automatsko podfrekventno rasterećenje</b>	Djelimično isključenje potrošnje koje se postiže djelovanjem podfrekventnih releja
<b>Automatsko ponovno uključenje DV (APU)</b>	Uklop prekidača bez ručne intervencije (automatski) nakon njegovog isključenja uslijed djelovanja zaštite
<b>Black start</b>	Sposobnost pokretanja proizvodne jedinice bez vanjskog napajanja vlastite potrošnje. Proceduru za povratak u normalno stanje nakon potpunog ili djelimičnog raspada elektroenergetskog sistema inicira NOSBIH ili subjekat kojeg ovlasti NOSBIH.
<b>Definisana tačka mjerena</b>	Fizička lokacija u kojoj moraju biti zadovoljeni zahtjevi preciznosti naznačeni u kodeksu mjerena.
<b>Direktno priključeni kupac</b>	Kupac čije su priključne tačke na 110 kV naponu i više
<b>Dispečer</b>	Osoba ovlaštena za izdavanje dispečerskih naloga i uputa

<b>Dispečerska uputa</b>	Preporuka operativnog osoblja NOSBIH-a u cilju koordinacije i harmonizacije aktivnosti na povećanju bezbjednosti pogona, prevencije režima koji sistem mogu da dovedu u stanje smanjene bezbjednosti i narušenih parametara eksploracije
<b>Dispečerski nalog</b>	Izvršni zahtjev operativnog osoblja nadležnog DC koji se odnosi na provođenje manipulacija sklopnim aparatima u objektima prijenosne mreže, korištenje resursa pomoćnih usluga prema važećim sporazumima, omogućavanje sigurnog i stabilnog funkcioniranja pogona EES-a, te provođenje procedura u fazi restauracije EES-a
<b>Distributer</b>	Operator distribucije ili subjekat odgovoran za razvoj, izgradnju, održavanje, pogon i vođenje srednjonaponske i niskonaponske mreže
<b>Distributivna mreža</b>	Dio mreže koji se koristi za distribuciju električne energije do krajnjih kupaca
<b>Dnevni raspored</b>	Program proizvodnje, razmjene i potrošnje električne energije u tačno definiranim vremenskim intervalima
<b>Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže</b>	Desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže koji izrađuje Elektroprijenos BiH.
<b>Dugotrajni prekid/isključenje</b>	Planirani zastoj koji traje duže od tri dana
<b>Elektrana</b>	Jedna ili više proizvodnih jedinica.
<b>Elektrana sa mogućnošću black starta</b>	Elektrana koja je kod NOSBIH-a registrovana kao elektrana koja ima bar jednu proizvodnu jedinicu sa mogućnošću black starta
<b>Elektroenergetski bilans BiH</b>	Dokument koji sadrži planove potrošnje, proizvodnje, nabavke i isporuke električne energije i snage u BiH, procjenu gubitaka na prijenosnoj mreži, kao i procjene za pomoćnim uslugama. Izrađuje se za period od godinu dana i to sa mjesečnom dinamikom.
<b>Elektroprijenos BiH</b>	Kompanija osnovana u skladu sa Zakonom o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u BiH
<b>Energetski park</b>	Skup proizvodnih jedinica (vjetroelektrana/solarna elektrana) koje proizvode električnu energiju sa sljedećim karakteristikama: <ul style="list-style-type: none"><li>- priključak na mrežu je neshinhron ili preko uređaja energetske elektronike, te</li><li>- ima jednu tačku priključka prema prijenosnom, distributivnom ili zatvorenom distributivnom sistemu.</li></ul>
<b>Faktor snage</b>	Odnos aktivne i prividne snage

<b>Faktor zemljospoja</b>	Odnos efektivne vrijednosti napona zdrave faze prema zemlji tokom kvara i efektivne vrijednosti napona prije kvara Ovaj odnos mora biti uvijek veći od 1 i funkcija je odnosa direktni i nulte reaktanse.
<b>Flicker</b>	Efekat na ljudski vid pri promjeni osvjetljenja rasvjetnog tijela Pojava nastaje kao posljedica promjene nivoa i učestalosti ovojnice napona napajanja rasvjetnog tijela.
<b>Frekvencija</b>	Broj ciklusa naizmjenične struje u sekundi izražen u hercima (Hz)
<b>Glavno mjerilo (brojilo)</b>	Mjerni uređaj koji mjeri tokove aktivne i reaktivne energije na obračunskom mjernom mjestu (mjesto preuzimanja i/ili mjesto predaje) u prijenosnoj mreži
<b>Godišnji plan zastoja</b>	Plan isključenja elemenata elektroenergetskog sistema radi zastoja koji je odobrio NOSBIH. Sastoji se od Plana isključenja elemenata prijenosne mreže i Plana isključenja elemenata objekta Korisnika.
<b>Greška kontrolnog područja (ACE)</b>	Greška kontrolnog područja je trenutna razlika između planirane i stvarne razmjene snage konkretnog kontrolnog područja
<b>Identifikacijski kod mjerne tačke (IC)</b>	Jedinstveni alfanumerički kod za svaku mjeru tačku
<b>IEC standard</b>	Standard koji je odobrila Međunarodna elektrotehnička komisija
<b>Indikativni plan razvoja proizvodnje</b>	Desetogodišnji plan razvoja proizvodnje koji izrađuje NOSBIH
<b>Interkonektivni vod</b>	Vod kojim je elektroenergetski sistem BiH spojen sa elektroenergetskim sistemom susjedne zemlje
<b>Ispad</b>	Neplanirani prelaz mrežnog elementa ili proizvodne jedinice iz pogonskog stanja u vanpogonsko stanje
<b>Izvoz</b>	Snaga i energija koja se isporučuje van sistema Bosne i Hercegovine
<b>Kontrolni centar NOSBIH-a</b>	Lokacija sa koje se upravlja prijenosnom mrežom u regulacionom području
<b>Korisnik</b>	Svako fizičko ili pravno lice koje predaje i/ili preuzima električnu energiju i čiji su objekti fizički priključeni na prijenosnu mrežu.
<b>Kratkotrajni prekid/isključenje</b>	Planirani zastoj elementa prijenosne mreže koji traje tri dana ili manje
<b>Kriterij sigurnosti (n-1)</b>	Kriterij kojim se osigurava da jednostruki ispad bilo kojeg elementa prijenosne mreže (vod, interkonektivni vod, mrežni transformator, proizvodna jedinica) u regulacionom području ne smije dovesti do ugrožavanja normalnog pogona. Ne odnosi se na ispade sabirnica ili ispade sa zajedničkim povodom.

<b>Kupac</b>	Kupac koji, u skladu sa pravilima regulatornih komisija, ima pravo da odabere svoje snabdjevače
<b>Licencirana strana</b>	Subjekat koji ima licencu u skladu sa pravilima regulatornih komisija
<b>Margina pouzdanosti prijenosna</b>	Margina sigurnog prijenosa koja se uvodi zbog obezbjedenja neophodne sigurne granice zbog regulacije i uvažavanja nesigurnosti u pogledu stanja EES-a i scenarija kao i u pogledu preciznosti podataka i primijenjenih računarskih metoda i modela.  Mogućnost prijenosa iskazuje se zajedno za sve interkonektivne (spojne) vodove između dva susjedna priključena regulaciona područja, unutar određenog perioda, te za svaki od oba smjera prijenosa
<b>Mjere u nepredviđenim situacijama</b>	Mjere koje se poduzimaju u uslovima poremećenog pogona i koje su definisane Kodeksom mjera u nepredviđenim situacijama
<b>Mjerni transformator</b>	Opći naziv za strujne transformatore (ST) i naponske transformatore (NT)
<b>Mrtva zona regulatora</b>	Namjerno postavljena veličina na regulatoru turbine unutar koje nema rezultirajuće promjene u poziciji regulacionih ventila u regulacionom sistemu brzine/opterećenja
<b>Nacrt lokacije</b>	Nacrti pripremljeni za svaku lokaciju priključka
<b>Naponski transformator</b>	Transformator koji se koristi sa mjerilima i/ili zaštitnim uređajima u kojima je napon u sekundarnom namotaju u okviru propisanih limita greške, proporcionalan naponu i fazi u primarnom namotaju
<b>Neto prijenosni kapacitet</b>	Predstavlja najbolje procijenjenu granicu mogućeg prijenosa snage razmjene između dva regulaciona područja. Usklađen je sa bezbjednosnim standardima, uzimajući u obzir tehničke neizvjesnosti budućih uslova u mreži.
<b>Nezavisni operator sistema u BiH</b>	Kompanija osnovana u skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u BiH
<b>Neželjena odstupanja</b>	Razlika između programa razmjene i ostvarene razmjene između regulacionih područja
<b>Objavljeno mrežno ograničenje</b>	Ograničenje sistema koje utvrđuje i objavljuje NOSBIH jedan (1) dan prije podnošenja dnevnog rasporeda
<b>Objekat Korisnika</b>	Proizvodni/potrošački objekat u vlasništvu Krisnika, a koji je preko blok transformatora ili VN transformatora povezan na VN postrojenje ili direktno na prijenosnu mrežu.
<b>Obračunska baza podataka</b>	Baza podataka za koju je nadležan NOSBIH i u kojoj su smješteni mjerni i obračunski podaci.

<b>Obračunsko mjerno mjesto</b>	Stvarna ili virtualna lokacija u kojoj se obračunavaju energetske veličine (energija/snaga) za Korisnika mreže. Mjerno mjesto može biti fizičko brojilo (fizičko mjerno mjesto) ili obračunska formula nad očitanjima fizičkih brojila (virtuelno mjerno mjesto).
<b>Odobreni dnevni raspored</b>	Dnevni raspored koji je odobrio NOSBIH, a primjenjuje se za odgovarajući dan i obavezujući je za balansno odgovornu stranu koja ga je podnijela
<b>Održavanje naponia</b>	Sistemska usluga kojom se napon održava u deklariranim granicama
<b>Opterećenje</b>	Snaga koju potrošački uređaji ili Korisnik preuzima iz prijenosne mreže  Opterećenje ne treba poistovjećivati sa potrošnjom.
<b>Otok</b>	Dio EES-a koji je galvanski odvojen od glavnog EES-a.
<b>Plan obnove EE sistema</b>	Plan koji pravi i održava NOSBIH za periode tokom kojih su ukupni elektroenergetski sistem BiH ili njegovi dijelovi diskonektovani iz sistema ENTSO-E, a kojim će se naznačiti cijelokupna strategija obnove elektroenergetskog sistema
<b>Plan odbrane od poremećaja</b>	Plan koji sadrži sve tehničke i organizacione mјere za sprečavanje širenja ili pogoršavanja incidenta u EES
<b>Planirani prekid</b>	Planirano isključenje prijenosnog elementa i/ili objekta Korisnika, koje koordinira NOSBIH
<b>Pogonska karta proizvodne jedinice</b>	Pogonska karta, koja pokazuje limite sposobnosti rada proizvodne jedinice u MW i MVar u normalnim okolnostima
<b>Pomoćna usluga</b>	Sve usluge, osim proizvodnje i prijenosa električne energije, koje se pružaju NOSBIH-u u svrhu pružanja sistemskih usluga
<b>Pomoćno napajanje energijom</b>	Nezavisni izvor električne energije kojim se može pokrenuti proizvodna jedinica bez vanjskog napajanja
<b>Poremećaj</b>	Neplanirani događaj koji može uzrokovati poremećeni pogon.
<b>Poremećeni pogon</b>	Poremećeni pogon je označen stanjem u kojem su svi kupci snabdjeveni i/ili:  - granične vrijednosti napona i frekvencije nisu više održane, - moguća su preopterećenja proizvodnih jedinica i elemenata mreže, - (n-1)-kriterij nije više ispunjen
<b>Pravila i standardi ENTSO-E</b>	Pravila i standardi definisani u Operativnom priručniku ENTSO-E i sva ostala pravila, standardi ili preporuke koje je odobrio i objavio ENTSO-E

<b>Prijenosna mreža</b>	Elementi elektroenergetskog sistema koji se koriste u funkciji prijenosa električne energije i snage na naponskom nivou 110 kV i više
<b>Priklučak</b>	Skup vodova, opreme i uređaja za prijenos električne energije kojima se objekat Korisnika direktno ili putem VN postrojenja povezuje na prijenosnu mrežu
<b>Prividna snaga</b>	Proizvod napona (u voltima) i struje (u amperima). Sastoji se od realne komponente (aktivne snage) i imaginarnе komponente (reaktivne snage) i obično se izražava u kilovolt-amperima (kVA) ili megavolt-amperima (MVA)
<b>Procedure za pomoćne usluge</b>	Prateći dokument Tržišnih pravila. Pogledati <a href="http://www.nosbih.ba">www.nosbih.ba</a>
<b>Proces obnove frekvencije (sekundarna regulacija)</b>	Centralizovana automatska funkcija koja regulira proizvodnju u regulacionom području kako bi se kontrola razmjene električne energije preko interkonektivnih dalekovoda održala unutar postavljenih ograničenja te da bi se frekvencija sistema u slučaju odstupanja vratila u zadane vrijednosti
<b>Proces održavanja frekvencije (primarna regulacija)</b>	Održava balans između proizvodnje i potrošnje u mreži, korištenjem regulatora brzine obrtanja turbine To je automatska decentralizirana funkcija regulatora turbine čiji cilj je prilagođavanje proizvodnje generatora kao odgovor na promjenu frekvencije u sinhronoj zoni
<b>Proizvodna jedinica</b>	Postrojenje za pretvaranje primarne energije u električnu energiju
<b>Proizvodač električne energije</b>	Subjekat koji posjeduje licencu za proizvodnju električne energije
<b>Raspad sistema</b>	Raspad sistema može biti totalan ili djelimičan. Totalni raspad podrazumjeva ispad sa prijenosne mreže svih proizvodnih jedinica, beznaposko stanje svih postrojenja i prestanak napajanja svih potrošača, dok djelimični raspad sistema podrazumijeva odvajanje jednog njegovog dijela, pri čemu su u tom dijelu sistema posljedice iste kao i kod totalnog raspada.
<b>Raspoloživi prijenosni kapacitet (ATC)</b>	Iznos neto prijenosnog kapaciteta (NTC) koji je još raspoloživ za komercijalne transakcije, tj. pozitivna razlika između NTC i već raspoređenog kapaciteta (AAC)
<b>Rasterećenje</b>	Smanjenje opterećenja na kontroliran način isključivanjem potrošača
<b>Reaktivna energija</b>	Mjera proizvodnje ili potrošnje reaktivne snage uređaja integraljene u određenom vremenu Izražena je u kilovarsatima (kVArh), megavarsatima (MVArh), ili gigavarsatima (GVArh).

<b>Reaktivna snaga</b>	Reaktivna snaga je imaginarna komponenta prividne snage. Obično se izražava u kilovarima (kVAr) ili megavarima (MVAr) Reaktivna snaga je onaj dio električne energije koji stvara i održava električna i magnetna polja opreme naizmjenične struje.
<b>Registar mjerena</b>	Registar informacija vezanih za mjernu instalaciju Ovaj registar uključuje podatke o tipu i tehničkoj specifikaciji opreme, reviziji i baždarenju te specifične podatke o lokaciji, itd.
<b>Regulacija frekvencije</b>	Mjere koje se preduzimaju za dovođenje frekvencije sistema u zadane okvire
<b>Regulacija napona</b>	Mjere za održavanje napona sistema unutar datog opsega na različitim čvornim tačkama u mreži
<b>Regulacioni blok</b>	Jedno ili više regulacionih područja koja sarađuju radi regulacije frekvencije i snage razmjene u okviru ENTSO-E
<b>Regulaciono područje</b>	Dio interkonektovanog sistema ENTSO-E (obično se poklapa sa teritorijom kompanije ili države, fizički razgraničeno pozicijom tačaka mjerena razmijenjene energije sa ostatkom interkonektovanog sistema), kojim upravlja jedinstveni operator sistema, sa stvarnim tokovima i kontroliranim proizvodnim jedinicama priključenim u okviru regulacionog područja  Regulaciono područje može biti dio regulacionog bloka koji ima vlastitu potčinjenu kontrolu u hijerarhiji sekundarne regulacije frekvencije.
<b>Rezerva za obnovu frekvencije (FRR)</b>	Operativna rezerva koja se aktivira u cilju obnove frekvencije do nominalne vrijednosti i vraćanja balansa na planiranu vrijednost sinhronog područja koje se sastoji od više regulacionih područja. Koristi se za potrebe i sekundarne i tercijerne regulacije.
<b>Rezerva za održavanje frekvencije (FCR)</b>	Operativna rezerva za konstantno sprječavanje odstupanja frekvencije od nominalne vrijednosti u cilju konstantnog održavanja balansne snage u cijeloj sinhronoj oblasti. Aktivira se automatski za potrebe primarne regulacije
<b>Rizik od poremećaja u sistemu</b>	Saznanje da postoji rizik od velikog i ozbiljnog poremećaja ukupnog prijenosnog sustava ili dijela prijenosne mreže na osnovu kojeg NOSBIH izdaje upozorenje Korisnicima koji mogu biti ugroženi
<b>Sistem mjerena</b>	Sve komponente i uređaji koji su instalirani ili koji postoje između svake tačke mjerena i baze podataka mjerena  Ovo uključuje i instalaciju za mjerjenje, sve prateće komunikacione linkove, hardver i softver neophodne za funkcije sakupljanja mjerena, te svu opremu za obradu podataka.

<b>Snabdjevač</b>	Subjekat koji posjeduje licencu za snabdijevanje kupaca električnom energijom
<b>Srednjoevropsko vrijeme</b>	Službeno vrijeme u Bosni i Hercegovini
<b>Stabilnost na male poremećaje</b>	Sposobnost sistema da uspostavi i održava stabilan rad nakon malog poremećaja
<b>Statizam</b>	Odnos relativnog kvazistacionarnog odstupanja frekvencije u mreži i relativne promjene aktivne izlazne snage generatora uzrokovane djelovanjem primarnog regulatora
<b>Tačka mjerena</b>	Ovaj odnos bez dimenzije obično se izražava u procentima.
<b>Testovi usaglašenosti</b>	Procedure ispitivanja usaglašenosti sa tehničkim zahtjevima Mrežnog kodeksa ( <a href="http://www.nosbih.ba">www.nosbih.ba</a> )
<b>Tranzijentna stabilnost</b>	Sposobnost elektroenergetskog sistema da održi sinhronizam nakon velikog poremećaja (u smislu vrste, mesta i trajanja tog poremećaja) Sistem je nestabilan ako samo jedna njegova proizvodna jedinica izgubi sinhronizam kod takvog poremećaja.
<b>Ugovor o priključku</b>	Ugovor o priključenju između Korisnika prijenosne mreže i Elektroprijenos BiH
<b>Ukupni prijenosni kapacitet</b>	Ukupni iznos snage koji se može razmijeniti između dijelova interkonekcije, a da ne bude ugrožena sigurnost EES-a i interkonekcije
<b>Upozorenje na ograničenje u sistemu</b>	Upozorenje koje izdaje NOSBIH da sistem radi u otežanim uslovima koji mogu prouzrokovati određeno ograničenje
<b>Već dodijeljeni kapacitet</b>	Ukupan iznos dodijeljenih prava prijenosa, bilo da su kapaciteti ili programi razmjene, zavisno od metode dodjeljivanja
<b>VN Postrojenje</b>	Visokonaponsko postrojenje koje se sastoji od visokonaponske opreme i uređaja koji su u funkciji prenosa električne energije. VN postrojenje obuhvata sabirnice, DV polja i/ili mjerna polja naponskog nivoa 110 kV i više.

## 4. Kodeks planiranja razvoja

- (1) Ovaj kodeks obuhvata izradu Indikativnog plana razvoja proizvodnje, Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže i Procjenu stabilnosti sistema i primjenjuje se na NOSBIH, Elektroprijenos BiH, Distributere i Korisnike prijenosne mreže.
- (2) Ovim kodeksom su precizirani podaci koji se koriste prilikom planiranja razvoja.

### 4.1. Indikativni plan razvoja proizvodnje

- (1) NOSBIH je nadležan za izradu Indikativnog plana razvoja proizvodnje.
- (2) Cilj Indikativnog plana razvoja proizvodnje je da pruži informaciju o najavljenim projektima izgradnje novih proizvodnih kapaciteta na prijenosnoj mreži.
- (3) Indikativni plan razvoja proizvodnje analizira dinamiku realizacije planova proizvodnje i potrošnje u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini.
- (4) Indikativni plan razvoja proizvodnje obuhvata period od deset (10) godina. Utvrđivanje Indikativnog plana razvoja proizvodnje se radi na bazi podataka koje dostavljaju Korisnici prijenosne mreže. Aktualizacija Indikativnog plana razvoja proizvodnje se vrši svake godine.
- (5) Indikativni plan razvoja proizvodnje treba da prioritetno ukaže na mogućnosti zadovoljavanja potreba Bosne i Hercegovine u električnoj energiji i snazi na bazi korištenja vlastitih resursa, uvažavajući sljedeće elemente planiranja:
  - određivanje potreba u proizvodnim kapacitetima za pokrivanje vršnog tereta EES BiH na prijenosnoj mreži
  - određivanje potreba u proizvodnim kapacitetima za zadovoljenje potreba za električnom energijom distributera i direktno priključenih kupaca na prijenosnu mrežu
  - određivanje potreba u proizvodnim kapacitetima uz uvažavanje odobrene vrijednosti maksimalne instalisane snage iz NIE (vjetroelektrane i solerne elektrane)
  - potrebne rezerve u snazi i energiji
  - bilansni suficiți i deficiti
- (6) Indikativni plan razvoja proizvodnje sadrži:
  - a) maksimum i minimum potrošnje električne energije u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu i procjene potreba u električnoj energiji za svaku od godina u periodu koji je predmet planiranja,
  - b) tri scenarija rasta potrošnje u narednih 10 godina (niži, bazni i viši) na bazi informacija o očekivanom razvoju potrošnje električne energije na bazi informacija o očekivanom razvoju potrošnje električne energije koje su dostavili korisnici i vlastitih analiza,
  - c) veličinu i strukturu proizvodnih kapaciteta koji su u mogućnosti zadovoljiti snagu i potrošnju u planskom periodu, broj i strukturu proizvodnih kapaciteta za koje se očekuje da će biti van pogona veći dio godine zbog kapitalnih remonata,
  - d) trenutne raspoložive proizvodne kapacitete i one koji će se izgraditi, rekonstruisati ili ugasiti u posmatranom planskom periodu (tip elektrane, instalirani kapacitet, planirana

- godišnja proizvodnja, vrsta goriva, planirana godina puštanja u rad, početak i završetak rekonstrukcije, godina izlaska iz pogona),
- e) uticaj izgradnje proizvodnih objekata koji koriste NIE,
  - f) osvrt na planove razvoja EES-a na regionalnom nivou uključujući prijedloge izgradnje novih interkonektivnih vodova i njihov uticaj na vrijednosti prekograničnih kapaciteta.
- (7) Bilansiranje novih proizvodnih objekata se radi:
- za vjetroelektrane i solarne elektrane:
    - na osnovu važećih Uslova za priključak na prijenosnu mrežu i Izjave Korisnika o prihvatanju Uslova, i
    - odgovarajuće potvrde nadležne institucije entiteta da je elektrana unutar maksimalno moguće snage prihvata sa stanovišta mogućnosti regulacije sistema (važeća odluka DERK-a i odluke o međuentitetskoj raspodjeli).
  - za sve ostale nove proizvodne objekte, na osnovu Uslova za priključak na prijenosnu mrežu koje je Korisnik prihvatio.
  - Eventualni dodatni kriteriji za bilansiranje definišu se u Indikativnom planu razvoja proizvodnje.
- (8) Dinamika izrade Indikativnog plana razvoja proizvodnje za planski period čiji početak počinje u godini G:
- a) NOSBIH objavljuje poziv za dostavljanje podataka početkom novembra u G-2,
  - b) Korisnici dostavljaju podatke NOSBIH-u do kraja decembra u G-2,
  - c) NOSBIH do kraja aprila u G-1 dostavlja Indikativni plan razvoja proizvodnje DERK-u na odobrenje
- (9) NOSBIH će, nakon odobrenja DERK-a, Indikativni plan razvoja proizvodnje objaviti na svojoj web stranici.

## **4.2. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže**

- (1) Elektroprijenos BiH je nadležan za izradu Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.
- (2) Cilj Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže je da na osnovu Indikativnog plana razvoja proizvodnje (bazni scenario) i drugih relevantnih dokumenata, definira potrebna pojačanja postojećih i izgradnju novih objekata prijenosne mreže kako bi se pravovremeno pokrenule procedure vezane za njihovo projektovanje, osiguranje sredstava, izgradnju i puštanje u pogon. Elektroprijenos BiH će prilikom izrade Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže voditi računa i o razvojnim planovima distributera.
- (3) Elektroprijenos BiH izrađuje Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže za narednih 10 godina. Aktuelizacija Plana vrši se svake godine.
- (4) Elektroprijenos BiH je odgovoran za pokretanje postupka dobijanja suglasnosti ili dozvola koje su potrebne da bi se realizirao planirani razvoj prijenosne mreže.

#### **4.2.1. Kriteriji za izradu Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže**

- (1) Prijenosna mreža mora biti planirana tako da dugoročno omogući siguran i pouzdan prijenos električne energije.
- (2) Polazna osnova za izradu Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže su aktuelna opterećenja elemenata prijenosne mreže u režimima maksimalne i minimalne potrošnje na prijenosnoj mreži. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže uzima u obzir potrebe konzuma na mreži prijenosa (distributeri i direktno priključeni kupci), angažovanje proizvodnih kapaciteta koji su priključeni ili će biti priključeni (bilansno uključeni proizvodni kapaciteti iz Indikativnog plana razvoja proizvodnje) na prijenosnu mrežu u planskom periodu, kao i predviđanja opterećenja mreže na regionalnom nivou.
- (3) Sastavni dio Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže je i procjena potrebnih finansijskih sredstava koja uvažava ekonomske kriterije.

##### **4.2.1.1. Kriterij sigurnosti (n-1)**

- (1) Kriterij (n-1) se primjenjuje u planiranju razvoja prijenosne mreže naponskog nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV.
- (2) Primjena kriterija (n-1) u planiranju razvoja prijenosne mreže predstavlja tehnički okvir za određivanje graničnih vrijednosti opterećenja elemenata prijenosne mreže i naponskih profila. Posljedice višestrukih poremećaja koji mogu nastati u prijenosnoj mreži ne uzimaju se u obzir.
- (3) Kriterij (n-1) u prijenosnoj mreži je ispunjen ako, nakon jednostrukog ispada jednog od elemenata: voda, mrežnog transformatora, interkonektivnog voda, kao i generatora priključenog na prijenosnu mrežu:
  - nema trajnog narušavanja graničnih vrijednosti pogonskih veličina u prijenosnoj mreži,
  - nema prekida snabdijevanja električnom energijom.
- (4) Kriterij sigurnosti (n-1) ne primjenjuje se na ispad dvosistemskog ili višesistemskog voda.
- (5) U općem slučaju, na granici prijenosne i distributivne mreže mora biti ispunjen kriterij (n-1). U slučaju radikalnog priključka na prijenosnu mrežu jednim vodom ili jednim transformatorom 110/x kV, od kriterija (n-1) može se odstupiti, ako je osigurano napajanje iz srednjonaponskih mreža u punom iznosu.
- (6) Kod planiranja priključka postrojenja Korisnika, može se uz suglasnost Korisnika odstupiti od kriterija (n-1), pri čemu nije dozvoljeno priključenje na način da se formira "T spoj" dalekovoda.

#### **4.2.2. Izrada i sadržaj Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže**

- (1) NOSBIH će Elektroprijenosu BiH staviti na raspolaganje podatke vezane za rad prijenosnog sistema, koji su potrebni za planiranje razvoja prijenosne mreže.
- (2) Podatke planiranja moraju osigurati Korisnici kada podnose zahtjeve za novi ili modificirani ugovor o priključku na prijenosnu mrežu, odnosno za svaku značajniju izmjenu na svojoj mreži, odnosno, režimu rada.

- (3) Elektroprijenos BiH od Korisnika može zahtijevati i druge vrste podataka potrebnih za izradu Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže koji nisu specificirani u tački 4.4 i koje će Korisnik dostaviti na osnovu posebanog zahtjeva Elektroprijenos BiH.
- (4) Kada iz godine u godinu nema promjena podataka, umjesto da ponovno dostavlja podatke, Korisnik može poslati pisanu izjavu kojom potvrđuje da nema promjena podataka u odnosu na prethodno razdoblje.
- (5) Dinamika izrade Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže:
  - a) Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže NOSBIH-u se dostavlja do kraja septembra odnosno pet mjeseci nakon što Indikativni plan razvoje proizvodnje odobri DERK.
  - b) Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže Elektroprijenos BiH podnosi NOSBIH-u, na pregled, odobravanje, direktnu reviziju i objavljivanje.
  - c) NOSBIH će u roku od mjesec dana po prijemu prijedloga revidovati Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže. Stručni savjet za reviziju Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže formira NOSBIH. Zavisno od rezultata revizije, Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže može se vratiti Elektroprijenosu BiH na doradu ili uputiti u dalju proceduru odobravanja.
  - d) NOSBIH će, nakon odobrenja DERK-a, Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže objaviti na svojoj web stranici.
- (6) Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže sa uključenim aktuelnim i planskim podacima sadrži:
  - a) maksimalne i minimalne snage proizvodnih jedinica,
  - b) maksimalne i minimalne aktivne i reaktivne snage konzumnih čvorišta,
  - c) način priključka novih proizvodnih i potrošačkih kapaciteta shodno dinamici njihovog ulaska u pogon,
  - d) procjenu opterećenja elemenata prijenosne mreže na bazi procjene istovremenog maksimalnog opterećenja Korisnika prijenosne mreže koristeći kriterij sigurnosti (n-1),
  - e) procjenu opterećenja elemenata prijenosne mreže na bazi procjene istovremenog minimalnog opterećenja Korisnika prijenosne mreže,
  - f) prijedloge izgradnje novih interkonektivnih vodova i njihov uticaj na vrijednosti prekograničnih kapaciteta,
  - g) gubitke u prijenosnoj mreži,
  - h) proračun trofaznih i jednofaznih struja kratkih spojeva za početnu, petu i desetu godinu planskog perioda za svako čvorište,
  - i) potrebna pojačanja mreže i/ili promjene u topološkoj strukturi prijenosne mreže,
  - j) statistiku kvarova i vrijeme zastoja zbog kvarova i održavanja dalekovoda i mrežnih transformatora u posljednjih pet godina,
  - k) procjenu potrebnih ulaganja za realizaciju predloženih planova.

### 4.3. Procjena stabilnosti sistema

- (1) Procjenu stabilnosti EES BiH, NOSBIH radi najmanje jednom u periodu od 5 godina. NOSBIH na bazi odgovarajućih analiza određuje potrebne uslove koje Korisnik mora osigurati kako bi se zadržao ciljani nivo rezerve stabilnosti pri malim poremećajima.
- (2) Procjena stabilnosti se radi za postojeće stanje i za krajnju godinu planskog perioda iz Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.
- (3) Prijenosna mreža mora se planirati tako da obezbijedi očuvanje stabilnosti na male poremećaje i tranzijentne stabilnosti, kao i odgovarajuće profile napona. U tom cilju NOSBIH od Elektroprijenos BiH i Korisnika sistema može zahtijevati da usklade karakteristike i parametre svoje opreme, naročito sistema za regulaciju snage i napona karakterističnih potrošačkih uređaja i proizvodnih jedinica koje su značajne sa aspekta regulacije te stabilnosti i smanjenja povratnog uticaja na prijenosnu mrežu, uključujući i uticaj na kvalitet električne energije.

### 4.4. Podaci planiranja

- (1) Preliminarni projektni podaci:
  - Podaci koje dostavlja Korisnik zajedno sa zahtjevom za izdavanje Uslova za priključak na prijenosnu mrežu, smatrat će se preliminarnim projektnim podacima dok ne bude izrađen Elaborat tehničkog rješenja priključka. Preliminarni projektni podaci će sadržavati samo standardne podatke planiranja.
- (2) Izvršni projektni podaci:
  - Elaboratom tehničkog rješenja priključka definiraju se izvršni projektni podaci i oni se odnose kako na priključak objekta Korisnika na prijenosnu mrežu, tako i na relevantne parametre objekta Korisnika.
  - Izvršni projektni podaci, zajedno s drugim podacima vezanim za elektroenergetski sistem, a kojima raspolažu NOSBIH i Elektroprijenos BiH, činiće podlogu za planiranje elektroenergetskog sistema. Izvršni projektni podaci mogu sadržavati kako standardne podatke planiranja, tako i detaljne podatke planiranja.
- (3) Kodeks planiranja razvoja prijenosne mreže zahtijeva dvije vrste podataka koje Korisnik treba osigurati: standardne koji se zahtijevaju u svakom slučaju (4.4.1) i detaljne podatke planiranja, u određenim slučajevima na zahtjev NOSBIH-a ili Elektroprijenos BiH (4.4.2).

#### 4.4.1. Standardni podaci planiranja

- (1) Planirani podaci o objektu Korisnika
  - principijelna jednopolna šema korisnikove mreže (trenutna i planirana), nacrt lokacije, topološka i situaciona karta sa postojećim VN elektroenergetskim objektima
  - osnovni parametri opreme i energetskih transformatora na naponskom nivou 110 kV i više Za industrijske mreže priključene na naponski nivo 110 kV i više treba dati i principijelnu jednopolnu šemu napajanja velikih industrijskih potrošača, energana ili kompenzacijskih uređaja (>5MVA)

- planirana godina priključenja na prijenosnu mrežu
- (2) Podaci o potrošnji za potrošačko čvorište na 110 kV i više
- instalirana snaga čvorišta
  - maksimalna i minimalna aktivna i reaktivna snaga za narednih 10 godina
  - planirana godišnja potrošnja električne energije za narednih 10 godina
  - osjetljivost potrošnje kod pojedinog Korisnika na napomske i frekvencijske varijacije prijenosne mreže
  - pojedinosti o cikličnim varijacijama potrošnje aktivne i reaktivne snage ( $>5\text{MVA}/\text{min}$ )
  - gradijent promjene aktivne i reaktivne snage - povećanje/smanjenje ( $>5\text{MVA}/\text{min}$ )
- (3) Podaci o proizvodnim jedinicama i elektranama
- geografska lokacija
  - principijelna jednopolna šema
  - primarni emergent
  - tip proizvodne jedinice
  - tip turbine
  - broj agregata i instalirana prividna snaga
  - nominalni napon proizvodne jedinice (generatora)
  - nominalni faktor snage proizvodne jedinice
  - maksimalna i minimalna snaga na pragu (MW)
  - raspoloživa snaga na pragu (MW)
  - planirana godišnja proizvodnja

#### **4.4.2. Detaljni podaci planiranja**

- (1) Podaci objekta Korisnika
- a) Osnovne karakteristike
- detaljne jednopolne šeme priključnog postrojenja
  - tip i raspored sabirница
  - karakteristike energetskih transformatora, regulacionih preklopki i načina regulacije
  - dispozicija postrojenja
  - raspored faza
  - sistem uzemljenja
  - komutacioni aparati, mjerni transformatori, mjerne garniture i zaštita
  - oprema za kompenzaciju reaktivne snage: tip kompenzatora reaktivne snage, nominalni napon, regulacioni opseg i način regulacije

b) Zračni i kablovski odvodi

- tip, presjek i dužina odvoda, uključujući i podatke o zaštitnom vodiču za zračne odvode;
- nazivni napon (kV);
- radni napon (kV);
- direktna reaktansa;
- direktni otpor;
- direktna susceptanca;
- nulta reaktansa;
- nulti otpor;
- nulta susceptanca.

c) Transformatori

- nazivna snaga (MVA);
- nazivni naponski nivoi (kV);
- radni napon (kV);
- grupa spoja;
- napone kratkog spoja  $u_{k12}$ ,  $u_{k13}$ ,  $u_{k23}$ ;
- snagu aktivnih gubitaka na otporima namotaja i magnetnom kolu transformatora svedene na primar;
- struju praznog hoda izraženu u procentima nazivne struje;
- opseg regulacione preklopke;
- veličina koraka regulacione preklopke;
- vrsta regulacione preklopke (pod opterećenjem ili u praznom hodu).

d) Postrojenje koje uključuje prekidače i rastavljače na svakom od strujnih krugova koji su priključeni na jednoj priključnoj tački, uključujući i one na elektranama:

- nazivni napon (kV);
- radni napon (kV);
- nazivna prekidna struja tropolnog kratkog spoja (kA);
- nazivna prekidna struja jednopolnog kratkog spoja (kA).

(2) Podaci o zaštiti

Informacije koje se odnose na zaštitne uređaje na priključnim mjestima Korisnika na prijenosnu mrežu:

- cjeloviti opis koji uključuje mogućnost podešenja za sve zaštite (releje) i zaštitne sisteme koji su instalirani ili će biti instalirani na Korisnikovu mrežu;

- cjeloviti opis svakog uređaja koji ima mogućnost samoisključenja i ponovnog uključenja, a koji je priključen ili će biti priključen na Korisnikovu mrežu, uključujući njegov tip i vrijeme potrebno za uključenje i isključenje;
- cjeloviti opis koji uključuje mogućnost podešavanja za svaku zaštitu (relej) i zaštitne sisteme koji su instalirani ili će biti instalirani na proizvodnoj jedinici, blok transformatoru, mrežnim transformatorima u elektrani i njima pridruženim priključcima;
- za proizvodne jedinice koje imaju (ili trebaju imati) prekidače na strujnom krugu koji vodi do generatorskih stezaljki na istom naponu, proračune trajanja električnih ispada unutar pogonske karte proizvodne jedinice.

(3) Sistem uzemljenja

Sve pojedinosti o sistemu uzemljenja zvjezdista transformatora 110 kV i više uključujući vrijednosti impedanse uzemljenja.

(4) Procjene tranzijentnog prenapona

Kada NOSBIH ili Elektroprijenos BiH zatraži, svaki Korisnik je dužan dostaviti procjene prenapona iz domena koordinacije izolacije i predviđanja parametara impedanse za svoju mrežu u odnosu na tačku priključka na prijenosnu mrežu te podatke potrebne za neophodne kalkulacije.

(5) Harmonici i flikeri

Prilikom proučavanja harmonika i flikera NOSBIH treba procijeniti proizvodnju/porast harmonika i flikera na naponskom nivou 110 kV i više. Na opravdani zahtjev NOSBIH-a od svakog Korisnika i Elektroprijenos BiH se zahtijeva da dostavi i dodatne tehničke podatke o lokacijama priključka koje je odredio NOSBIH.

(6) Naponske promjene

Prilikom proučavanja napona NOSBIH treba ispitati potencijalnu nestabilnost napona ili koordinaciju regulacije napona. Na opravdani zahtjev NOSBIH-a od svakog Korisnika i Elektroprijenos BiH zahtijeva se da dostavi i dodatne podatke koje je odredio NOSBIH.

(7) Analize kratkih spojeva

Kada je potencijalna struja kratkog spoja u VN postrojenjima prijenosne mreže veća od 90% vrijednosti nazivne prekidne struje kratkog spoja rasklopne opreme, Elektroprijenos BiH mora uraditi precizniji proračun struje kratkog spoja, sa prijedlogom odgovarajućih mjera.

(8) Podaci o potrošnji

Korisnik je obavezan dostaviti:

- podatke o trenutnoj i predviđenoj potrošnji kao što je navedeno u (4.4.1);
- podatke o mogućoj redukciji potrošnje (MW i MVar), trajanju u satima, kao i dopušteni broj redukcija u godini.

(9) Podaci o proizvodnim jedinicama i elektranama

Svi proizvođači električne energije priključeni na prijenosnu mrežu NOSBIH-u moraju dostaviti tražene podatke ((10)-(15)) o svojim proizvodnim kapacitetima, uključujući podatke vezane za nadzor sistema i osiguranje pomoćnih usluga.

(10) Vlastita potrošnja

Za svaku proizvodnu jedinicu potrebno je dostaviti osnovne podatke o njenoj uobičajenoj vlastitoj potrošnji i to potrebnu aktivnu i reaktivnu snagu za pokretanje jednog agregata (bloka), vrstu i snagu najvećeg potrošača u fazi pokretanja,

Za svaku elektranu potrebno je dostaviti principijelnu jednopolnu shemu vlastite potrošnje sa opisom osnovnog i rezervnog napajanja.

(11) Parametri proizvodne jedinice

- primarni energet;
- tip elektrane;
- tip turbine, proizvođač;
- broj agregata i instalirana prividna snaga, proizvođač;
- nazivni napon na stezaljkama;
- nominalni faktor snage;
- instalirana aktivna snaga (MW);
- tehnički minimum (MW);
- opseg regulacije napona;
- nominalni broj okretaja;
- maksimalni i minimalni broj okretaja (frekvencija), vrijeme rada na graničnim vrijednostima;
- odnos kratkog spoja;
- sinhrona reaktansa (d i q-osa);
- tranzijentna reaktansa (d i q-osa);
- subtranzijentna reaktansa d-osa;
- vremenska konstanta pobudnog namotaja T'do;
- vremenska konstanta prigušnog namotaja d-osa T''do;
- vremenska konstanta prigušnog namotaja q-osa T'qo;
- vremenska konstanta prigušnog namotaja q-osa T''qo;
- vremenska konstanta istosmjerne komponente struje kratkog spoja statorskog namotaja, Ta;
- otpor statora;
- statorska rasipna reaktansa;
- konstanta inercije rotirajućih masa (MWs/MVA);
- nazivna struja uzbude;
- nominalni napon pobude;
- pogonska karta generatora;

- krivulja zasićenja struje magnetiziranja.

(12) Parametri blok transformatora

- nazivna snaga (MVA);
- nazivni naponski nivoi;
- napone kratkog spoja  $u_{k12}$ ,  $u_{k13}$ ,  $u_{k23}$ ;
- snagu aktivnih gubitaka na otporima namotaja i magnetnom kolu transformatora svedene na primar;
- struju praznog hoda izraženu u procentima nazivne struje;
- opseg regulacione preklopke;
- veličina stepena regulacione preklopke;
- vrsta regulacione preklopke.

(13) Parametri sistema upravljanja uzbudom

- tip pobudnog sistema i regulatora napona, proizvođač;
- blok dijagram sistema regulacije napona;
- vrijednosti koeficijenata pojačanja i vremenskih konstanti karakterističnih za izabrani tip regulatora i pobudnog sistema;
- nazivni napon uzbude;
- najmanji napon uzbude;
- najveći napon uzbude;
- gradijent promjene napona uzbude (u porastu);
- gradijent promjene napona uzbude (u padu);
- pojedinosti o krivulji uzbude opisani u blok dijagramu (vremenski odzivi);
- dinamičke karakteristike ograničavača maksimalne uzbude;
- dinamičke karakteristike poduzbudnog ograničavača;
- tip i karakteristike stabilizatora sistema sa blok dijagmom.


(14) Parametri regulatora turbina i kotlova

- tip turbinskog regulatora, proizvođač;
- tip kotlovnog regulatora, proizvođač (samo za TE);
- detaljan blok dijagram sa definiranim koeficijentima pojačanja, vremenskim konstantama i limiterima;
- vrijeme potrebno za ulazak jedinice na mrežu;
- gradijent povećanja snage (MW/min.);
- opseg regulacije u odnosu na radnu tačku;
- mrtva zona regulatora.

(15) Dodatni podaci.

Ne odstupajući od Standardnih i Detaljnih podataka planiranja, NOSBIH i Elektroprijenos BiH od Korisnika mogu zahtijevati i dodatne informacije u slučaju kada NOSBIH ili Elektroprijenos BiH zaključe da su dostavljeni podaci nedovoljni za izradu cjelovitih studija sistema.

(16) Principijelna pogonska karta generatora



## 5. Kodeks priključenja na prijenosnu mrežu

- (1) Ovaj kodeks se primjenjuje na NOSBIH, Elektroprijenos BiH i Korisnike prijenosne mreže.
- (2) Procedura priključenja na naponskom nivou nižem od 110 kV u objektima Elektroprijenos BiH definisana je Pravilnikom o priključku i Detaljnim pravilima za SN priključak u objektima Elektroprijenos BiH ([www.elprenos.ba](http://www.elprenos.ba))
- (3) Ovim kodeksom osigurava se da:
  - novi ili modifikovani priključci ne stvaraju negativan uticaj na prijenosnu mrežu ili cijeli elektroenergetski sistem, niti na Korisnikovu mrežu te da sami ne budu predmet neprihvatljivih efekata vlastitog priključka na prijenosnu mrežu;
  - se svi Korisnici priključeni na prijenosnu mrežu tretiraju na nediskriminoran način.

- (4) Kodeksom su definisani tehnički, konstruktivni i operativni uslovi koje moraju zadovoljiti postojeći i budući Korisnici priključeni na prijenosnu mrežu 110, 220 i 400 kV.
- (5) Procedure, prava i obaveze NOSBIH-a, Elektroprijenos BiH i Korisnika u realizaciji novog ili proširenju postojećeg priključka Korisnika precizno su definisane Pravilnikom o priključku Korisnika na prijenosnu mrežu ([www.derk.ba](http://www.derk.ba)).

## **5.1. Uslovi za priključak na prijenosnu mrežu**

- (1) Uslove za priključak izdaje Elektroprijenos BiH na zahtjev Korisnika, a na osnovu revidovanog Elaborata tehničkog rješenja priključka. Uslove za priključak, nakon što ih prihvati Korisnik, Elektroprijenos BiH dostavlja NOSBIH-u.
- (2) Elaborat tehničkog rješenja priključka na prijenosnu mrežu, u cilju definisanja optimalnih uslova priključenja na prijenosnu mrežu, sadrži neophodne analize kojima treba da pokažu da li su tehnički parametri objekta koji se priključuje u okviru propisanih granica kako bi se izbjegao negativni efekat po prijenosni sistem i normalan rad postrojenja Korisnika.
- (3) Elaborat o priključenju može da sadrži više varijanti priključenja. Rezultati provedenih analiza će pokazati koja od predloženih varijanti je optimalna za priključenje. Elektroprijenos BiH će usvojenu varijantu uzeti u obzir prilikom izrade Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.
- (4) Svaki priključak na prijenosni sistem će biti dimenzioniran i izведен da bude u skladu sa N-1 kriterijumom sigurnosti, osim u slučajevima kada se Korisnik izjasni za drugo rješenje.
- (5) Ukoliko su, kao rezultat priključenja novog ili promjene postojećeg objekta, potrebna proširenja, pojačanja ili druge tehničke promjene u prijenosnom sistemu, sve neophodne dodatne mjere moraju biti jasno definisane i naznačene u okviru Elaborata.

## **5.2. Ugovor o priključku i korištenju prenosne mreže**

### **5.2.1. Ugovor o priključku**

- (1) Uslovi i odredbe, kojima je određeno priključenje na prijenosnu mrežu, postavljeni su u Ugovoru o priključku koji sklapaju Korisnik i Elektroprijenos BiH. U toku izrade Ugovora Elektroprijenos BiH konsultuje NOSBIH.
- (2) Primjerak potписанog Ugovora Elektroprijenos BiH dostavlja NOSBIH-u.
- (3) Prije sklapanja Ugovora o priključku, Korisnik Elektroprijenosu BiH mora obezbijediti ažurirane podatke prema Kodeksu planiranja razvoja (Tačke 4.4.1 i 4.4.2).
- (4) Ugovorom o priključku se definiraju i zahtjevi koji se odnose na Kodeks mjerenja (Poglavlje 8.) i telekomunikacije i SCADA.

### **5.2.2. Ugovor o korištenju prenosne mreže**

- (1) Ugovor o korištenju prenosne mreže zaključuje se između Elektroprenosa BiH i Korisnika/Snabdjevača. Ugovorom o korištenju prenosne mreže definišu se pravni, ekonomski i tehnički uslovi prema kojima Korisnik/Snabdjevač može koristiti prenosnu mrežu u vlasništvu Elektroprenosa BiH za prenos električne energije.

- (2) Ugovor o korištenju prenosne mreže mora se zaključiti za svako pojedinačno postrojenje ili više postrojenja, preko kojih se vrši isporuka električne energije u prenosni sistem ili prijem energije iz prenosnog sistema.
- (3) .

### **5.2.3. Sporazum o upravljanju**

- (1) Sporazum o upravljanju zaključuje se između NOSBIH i Korisnika. Sporazumom o upravljanju definiraju se pravni, ekonomski i tehnički uslovi prema kojima NOSBIH upravlja uređajima koji su u vlasništvu Korisnika, a koji su u funkciji prijenosa električne energije.

## **5.3. Puštanje u pogon VN postrojenja i priključka kojeg gradi Korisnik**

- (1) Korisnik obaveštava Elektroprijenos BiH o završetku radova VN postrojenju i priključku i dostavlja prijedlog programa kontrole izvedenih radova.
- (2) Program kontrole odobrava Elektroprijenos BiH i obaveštava Korisnika o datumu kontrole najkasnije sedam dana prije datuma utvrđenog za kontrolu.
- (3) Nakon izvršene kontrole Elektroprijenos BiH dostavlja NOSBIH-u i Korisniku zapisnik o izvršenoj kontroli i spremnosti puštanja u pogon.
- (4) Elektroprijenos BiH na osnovu Ugovora o priključku i izvršene kontrole iz prethodnog stava izdaje Odobrenje za priključenje.
- (5) Saglasnost za puštanje u pogon VN postrojenja i priključka izdaje NOSBIH uz prethodno dostavljanje sljedećih dokumenata:
  - Odobrenje za priključenje,
  - Protokol o podešenju zaštita,
  - Sporazum o upravljanju,
  - Izveštaj o uspostavljenoj komunikaciji i izvršenom testiranju za razmjenu neophodnih mjernih veličina sa NOSBIH/Elektroprijenosom BiH.

## **5.4. Puštanje objekta Korisnika u pogon**

- (1) Svi Korisnici moraju zadovoljiti Tehničke zahtjeve koji su navedeni u ovom Mrežnom kodeksu.
- (2) Procedura izdavanja saglasnosti za puštanje u pogon objekta Korisnika se sastoji od:
  - Saglasnosti za privremene pogon i
  - Saglasnosti za trajni pogon.

#### **5.4.1. Saglasnost za privremeni pogon**

- (1) Saglasnost za privremeni pogon daje pravo Korisniku priključenje na prijenosnu mrežu u svrhu provođenja svih potrebnih funkcionalnih ispitivanja, ispitivanja u skladu s Mrežnim kodeksom i Testovima usaglašenosti.
- (2) Saglasnost za privremeni pogon na zahtjev Korisnika izdaje NOSBIH:
  - a) za proizvodne objekte, na osnovu:
    - odobrenja za priključenje,
    - Ugovora o korištenju prenosne mreže,
    - dozvolenadležne regulatorne komisije koja pokriva period provođenja funkcionalnih ispitivanja,
    - izjave Korisnika o spremnosti puštanja objekta u pogon i sinhronizaciju,
    - protokola o podešenju zaštita,
    - Sporazuma o upravljanju,
    - izvještaja o uspostavljenoj komunikaciji i izvršenom testiranju za razmjenu neophodnih mjernih veličina sa NOSBIH/Elektrhoprijenosom BiH,
    - programa puštanja u rad,
    - obostrano potpisanih i ovjerenog Registrat mjerena.
  - b) za druge objekte, na osnovu:
    - Odobrenja za priključenje,
    - Ugovora o korištenju prenosne mreže,
    - izjave Korisnika o spremnosti puštanja objekta u pogon,
    - Protokola o podešenju zaštita,
    - Sporazuma o upravljanju,
    - Izvještaja o uspostavljenoj komunikaciji i izvršenom testiranju za razmjenu neophodnih mjernih veličina sa NOSBIH/Elektrhoprijenosom BiH,
    - programa puštanja u rad,
    - obostrano potpisanih i ovjerenog Registrat mjerena.
- (3) U periodu važenja saglasnosti Korisnik je dužan provesti sva funkcionalana ispitivanja i ispitivanja u skladu s Testovima usaglašenosti i rezultate dostaviti NOSBIH-u na odobrenje.
- (4) Saglasnost za privremeni pogon se izdaje na period od 12 mjeseci. Primjerak saglasnosti NOSBIH dostavlja nadležnim regulatornim komisijama i Elektroprijenosu BiH.
- (5) Produženje saglasnosti može biti odobreno kada, na zahtjev Korisnika, NOSBIH procjeni da je Korisnik postigao značajan napredak prema punoj usaglašenosti.

#### **5.4.2. Saglasnost za trajni pogon**

- (1) Saglasnost za trajni pogon izdaje NOSBIH na zahtjev Korisnika na osnovu:
  - rezultata Testova usaglašenosti verifikovanih od strane NOSBIH-a,
  - upotrebne dozvole,
  - dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije koju izdaje nadležna regulatorna komisija (za proizvodne jedinice).
- (2) Primjerak Saglasnosti za trajni pogon NOSBIH dostavlja nadležnim regulatornim komisijama u Elektroprijenosu BiH.

#### **5.4.3. Testovi usaglašenosti**

- (1) Korisnik je obavezan da provede Testove usaglašenosti:
  - tokom važenja Privremene saglasnosti za pogon,
  - nakon bilo kog kvara ili zamjene bilo koje opreme koja može imati uticaj na usaglašenost,
  - u toku životnog vijeka objekta Korisnika na opravdan zahtjev NOSBIH.
- (2) Dužnosti i obaveze NOSBIH-a i Korisnika su definisane u Testovima usaglašenosti.
- (3) Korisnik je odgovoran za sigurnost osoblja i objekta tokom testova.
- (4) NOSBIH će imati pravo da učestvuje u testovima na mjestu održavanja ili daljinski iz kontrolnog centra.

### **5.5. Isključenje sa prijenosne mreže**

- (1) Elektroprijenos BiH i NOSBIH imaju pravo, bez snošenja ikakve odgovornosti, da isključe Korisnika s Prijenosne mreže na osnovu pismenog naloga drugih nadležnih institucija.
- (2) Elektroprijenos BiH i NOSBIH imaju pravo privremenog isključenja Korisnika s Prijenosne mreže bez prethodnog obavještavanja u sljedećim slučajevima:
  - sprječavanje prijetećih opasnosti za zdravlje i sigurnost ljudi ili uređaja,
  - nesreće u elektranama i postrojenjima,
  - neispunjavanje naloga NOSBIH-a od strane operativnog osoblja postrojenja osim iz sigurnosnih razloga, u vezi s osobljem ili postrojenjem ili zbog nevalidnosti dispečerskog naloga ili upute,
  - ostale okolnosti izvan kontrole Elektroprijenos BiH ili NOSBIH-a koje nisu rezultat neke namjerne aktivnosti Korisnika ili kršenja ugovora sa njegove strane, a nije ih moguće planirati.
- (3) Elektroprijenos BiH i NOSBIH imaju pravo i obavezu privremenog isključenja Korisnika s prijenosne mreže, nakon pismene obavijesti, u sljedećim slučajevima:
  - poništavanje licence korisnika,

- bilo kakve izmjene tehničkih uslova prema kojima je izvršen priključak bez saglasnosti Elektroprijenos BiH i NOSBIH-a, ukoliko bi te promjene ugrožavale sigurnost i kvalitet snabdijevanja,
- planirane popravke ili rekonstrukcije objekata Elektroprijenos BiH na osnovu usaglašenih planova zastoja,
- propust Korisnika da izvrši uputu za eliminiranje značajnih tehničkih defekata na postrojenju i naloge vezane za sigurnost,
- otkrivanje štetnih ili bilo kakvih drugih uticaja na tačkama mjerena,
- odbijanje pristupa u cilju očitanja i kontrole na tačkama mjerena,
- neispunjavanje finansijskih obaveza prema NOSBIH-u i Elektroprijenosu BiH koje se odnose na tarifu za uslugu obavljanja djelatnosti Elektroprijenos BiH i NOSBIH-a i pomoćne usluge,
- sve druge okolnosti, kao što su nepostojanje snabdjevača za ukupnu ili dio preuzete električne energije ili vršnu snagu.

### **5.5.2. Dobrovoljno isključenje**

- (1) Korisnici imaju pravo zahtijevati trajno isključenje sa prijenosne mreže. Ukoliko se odluče na trajno isključenje tada, osim ako nije drugačije dogovoren, moraju pismeno obavijestiti Elektroprijenos BiH i NOSBIH o isključenju najmanje jedan mjesec prije datuma isključenja.
- (2) Elektroprijenos BiH/NOSBIH će poduzeti procedure isključenja te obavijestiti i druge Korisnike ako smatra da procedure isključenja mogu štetno uticati na uslove priključenja.

### **5.5.3. Ponovno priključenje Korisnika**

- (1) Elektroprijenos BiH i NOSBIH će osigurati da se Korisnik ponovno priključi na prijenosnu mrežu nakon otklanjanja uzroka koji su doveli do njegovog privremenog isključenja.

## **5.6. Telekomunikacije i SCADA**

### **5.6.1. Telekomunikacije**

- (1) Svaki Korisnik treba da obezbijedi odgovarajuću telekomunikacijsku opremu potrebnu za komunikaciju između NOSBIH, Elektroprijenos BiH i Korisnika (fax, telefon, e-mail, itd.) kao i pristup neophodnim uređajima i podacima potrebnim NOSBIH-u, Elektroprijenosu BiH i ostalim Korisnicima, na način kako je definirano Ugovorom o priključku.
- (2) Svaki Korisnik je obavezan da napravi telekomunikacijsko rješenje koje bi definiralo načine povezivanja na telekomunikacijsku mrežu Elektroprijenos BiH i načine razmjene podataka. Pri kreiranju telekomunikacijskog rješenja, Korisnik mora obezbijediti kompatibilnost opreme s postojećom, te svoje rješenje mora uskladiti sa Elektroprijenosom BiH i NOSBIH-om.

- (3) Nadzor i dodatnu konfiguraciju telekomunikacijskom opremom nakon instalacije vrši NOSBIH, a ako to nije moguće, nadzor i dodatnu konfiguraciju može vršiti Elektroprijenos BiH. U izuzetnim slučajevima, upravljanje telekomunikacijskom opremom, uz saglasnost NOS BiH-a i Elektroprijenosa BiH, može vršiti Korisnik. Instalirana telekomunikacijska oprema, povezana na telekomunikacijsku mrežu Elektroprijenosa BiH će se koristiti za sve potrebne razmjene podataka (podaci u realnom vremenu, očitanje brojila, zaštite, itd) i daljinskog upravljanja, dok se javne telekomunikacijske mreže mogu koristiti samo u izvanrednim slučajevima.

### **5.6.2. SCADA**

- (1) Elektroprijenos BiH i Korisnici su obavezni da osiguraju odgovarajuće mjerne instalacije i pouzdane komunikacije, kako bi se zahtijevani podaci u realnom vremenu mogli kontinuirano prenositi u baze podataka nadležnih centara upravljanja.
- (2) NOSBIH nadzire i upravlja radom EES-a BiH u realnom vremenu. Podaci u realnom vremenu će se neposredno usmjeravati preko daljinskih terminala sa VN postrojenja bez obzira na vlasništvo, odnosno posredno sa objekata Korisnika na NOSBIH-ovu SCADA/EMS opremu i SCADA opremu u Elektroprijenosu BiH, a Elektroprijenos BiH i Korisnici su zaduženi da osiguraju pravilan, blagovremen, siguran i pouzdan način prijenosa svih potrebnih podataka.
- (3) U realnom vremenu se prikupljaju sljedeći tipovi podataka:
- mjerena (aktivna i reaktivna snaga, napon, frekvencija);
  - signalizacije stanja sklopnih aparata (prekidači, rastavljači, uzemljivači i sl.);
  - položaji regulacionih preklopki transformatora od interesa;
  - alarmna signalizacija sa zaštitne i upravljačke opreme;
  - ostali podaci, zavisno od potrebe.
- (4) Korisnik je obavezan obezbijediti NOSBIH-u/Elektprenosu BiH tehničku mogućnost daljinskog upravljanja VN sklopnim aparatima.
- (5) Način razmjene podataka u realnom vremenu će biti definiran u Sporazumu o upravljanju.

## **5.7. Tehnički zahtjevi za priključenje Korisnika**

- (1) NOSBIH i Elektroprijenos BiH će osigurati tehničke, topološke i operativne standarde za priključenje Korisnika. Korisnik će obezbijediti da su njegova postrojenja i uređaji u saglasnosti sa tehničkim zahtjevima.
- (2) Frekvencija, napon, flikeri i harmonijsko izobličenje u normalnom pogonu moraju zadovoljiti zahtjeve ENTSO-E-a i EN-a (Evropska norma) u pogledu kvaliteta električne energije.

### **5.7.1. Frekvencija**

- (1) Nominalna frekvencija iznosi 50 Hz. U normalnim pogonskim uslovima standardni opseg frekvencije iznosi  $50\pm0,05$  Hz, a maksimalno odstupanje frekvencije iznosi  $\pm200\text{mHz}$ .

- (2) U poremećenim uslovima pogona, frekvencija se može kretati od 47,5 do 49,8 Hz i od 50,2 do 51,5 Hz.

### 5.7.2. Naponi

- (1) Opseg napona u normalnom pogonu na prijenosnoj mreži iznosi:

Nazivni napon (kV)	naponski opseg (kV)	naponski opseg (j.v.)
400	360 - 420	0,9 - 1,05
220	198 – 245	0,9 - 1,114
110	99 - 123	0,9 - 1,118

- (2) U poremećenom pogonu, opseg napona na prijenosnoj mreži može biti u sljedećim granicama:

Nazivni napon (kV)	naponski opseg (kV)	naponski opseg (j.v.)
400	340 - 360	0,85 - 0,90
220	187 - 198	
110	94 - 99	
400	420 - 440	1,05 - 1,1
220	245 - 253	1,114 - 1,15
110	123 - 126	1,118 - 1,15

- (3) Posebnim odredbama Ugovora o priključku sa korisnikom može se za pojedini priključak ugovoriti i veće ili manje dopušteno odstupanje napona od nominalne vrijednosti. Veće dopušteno odstupanje napona od nominalne vrijednosti je dopušteno samo uz uvažavanje procedura koordinacije izolacije.

### 5.7.3. Flikeri

- (1) Vrijednosti flikera, prema BAS IEC/TR 3 61000-3-7:2002, koje je prouzrokovao Korisnik, za 95% jednominutnih sedmičnih vrijednosti napona, isključujući iz statistike flikere koji su nastali zbog naponskih propada, moraju zadovoljiti sljedeće vrijednosti
- jačina kratkotrajnih flikera mora biti manja od  $P_{st}=0,8$ ;
  - jačina dugotrajnih flikera mora biti manja od  $P_{lt}=0,6$ .

#### 5.7.4. Harmonijska izobličenja

- (1) Faktor ukupnog harmonijskog izobličenja THD(%) je mjera udjela sinusnih članova frekvencije koja je višekratnik frekvencije osnovnog harmonika:

$$THD(\%) = \frac{100}{U_1} \sqrt{\sum_{h=2}^{40} U_h^2}$$

pri čemu je  $U_h$  efektivna (maksimalna) vrijednost h-tog harmonika, a  $U_1$  efektivna (maksimalna) vrijednost osnovnog harmonika.

- (2) Ukupna harmonijska distorzija (THD) u elektroenergetskom sistemu ne smije prelaziti:
- 3% za 110 kV mrežu, 1,5% za 220 i 400 kV.
  - THD za harmonike do 40-tog reda moraju biti manji od granica navedenih u BAS IEC/TR 3 61000-3-6:2002.

#### 5.7.5. Fazna nesimetrija

- (1) U normalnim pogonskim uslovima u skladu sa IEC 61000-3-13, 95% od 10-minutnih vrijednosti napona, maksimalna vrijednost nesimetrije faznog napona na prijenosnoj mreži neće prelaziti 2%, odnosno, negativna komponenta će biti manja od 2% pozitivne komponente napona.

#### 5.7.6. Reaktivna snaga

- (1) Distributivne mreže i kupci čiji su objekti priključeni na prijenosnu mrežu moraju ispuniti zahtjeve koji se odnose na razmjenu reaktivne snage:

Opseg reaktivne snage:

- a) Distributivne mreže i kupci čiji su objekti priključeni na prijenosnu mrežu moraju biti sposobni da u stacionarnom radu održavaju opseg reaktivne snage u sljedećim uslovima:
- Za objekte bez sopstvene proizvodnje opseg za preuzimanje reaktivne snage s prijenosne mreže faktor snage se kreće od 0,9 do 1, osim u slučajevima kada je neophodno, zbog predloženog tehničko-ekonomskog benefita od strane vlasnika objekta i prihvaćenog od strane NOSBIH-a/Elektroprijenos BiH moguć je i drugi opseg kroz zajedničke analize uzimajući u obzir uslove pristupa prijenosnom sistemu u skladu sa direktivom EC 2007/72.
  - Za objekte koji imaju svoju sopstvenu proizvodnju, opseg faktora snage neće biti širi od 0,9 za preuzimanje reaktivne snage s prijenosne mreže i 0,9 za isporuku reaktivne snage na prijenosnu mrežu, osim u slučajevima kada je neophodno, zbog predloženog tehničko-ekonomskog benefita od strane vlasnika objekta i prihvaćenog od strane NOSBIH-a/ Elektroprijenos BiH moguć i drugi opseg kroz zajedničke analize

uzimajući u obzir uslove pristupa prijenosnom sistemu u skladu sa direktivom EC 2007/72.

- Za distributivnu mrežu priključenu na prijenosnu mrežu opseg faktora snage neće biti širi od 0,9 za preuzimanje reaktivne snage s prijenosne mreže i 0,9 za isporuku reaktivne snage na prijenosnu mrežu, osim u slučajevima kada je neophodno, zbog predloženog tehničko-ekonomskog benefita od strane vlasnika distributivne mreže i prihvaćenog od strane NOSBIH-a/Elektroprijenos BiH mogući drugi opseg.
  - b) Opseg reaktivne snage se odnosi samo na mjestu na kome se vrši primopredaja električne energije.
  - c) Distributivna mreža priključena na prijenosnu mrežu neće imati mogućnost da na mjestu priključka isporučuje reaktivnu snagu na prijenosnu mrežu, pri nominalnom naponu, i bilo kojoj vrijednosti aktivne snage u toku preuzimanja s prijenosne mreže, više od 25% instalisanog kapaciteta za preuzimanje s prijenosne mreže, osim u slučajevima kada je neophodno, zbog predloženog tehničko-ekonomskog benefita od strane vlasnika distributivne mreže i prihvaćenog od strane NOSBIH-a/Elektroprijenos BiH mogući drugi opseg kroz zajedničke analize uzimajući u obzir uslove pristupa prijenosnom sistemu u skladu sa direktivom EC 2007/72.
  - d) NOSBIH/Elektroprijenos BiH će razmotriti s distributerom moguća rješenja i odrediti optimalno rješenje za razmjenu reaktivne snage između distributivne i prijenosne mreže, kroz dogovorenou analizu, uzimajući u razmatranje specifične karakteristike mreže, promjenu strukture snage razmjene, tokova snaga u oba smjera i kapacitet reaktivne snage, uzimajući u obzir uslove pristupa prijenosnom sistemu u skladu sa direktivom EC 2007/72.
- (2) NOSBIH/Elektroprijenos BiH će imati pravo zahtijevati, uzimajući u obzir uslove pristupa prijenosnom sistemu u skladu sa direktivom EC 2007/72., mogućnost da priključena distributivna mreža aktivno kontrolise razmjenu reaktivne snage na mjestu priključka kao dio šireg zajedničkog koncepta za upravljanje mogućnostima reaktivne snage zbog benefita za cijelu mrežu. Metod ovakve kontrole će biti dogovoren s distributerom kako bi se osigurao i opravdano nivo sigurnosti snabdjevanja za obje strane. Opravdanje će obuhvatiti mapu puta u kojima su specifikovani koraci i vremenski okviri za ispunjavanje ovih zahtijeva.

## 5.7.7. Zaštita

### 5.7.7.1. Kriteriji zaštite

- (1) Uređaji za zaštitu od kratkih spojeva za svu vrstu opreme (generatori, transformatori, sabirnice, dalekovodi) na brz i efikasan način selektivno isključuju sve kvarove. Zaštitni uređaji u prijenosnoj mreži su projektovani da budu redundantni i opremljeni glavnim i rezervnim sistemom za eliminiranje kvara (po mogućnosti sa dvije zaštite na istom hijerarhijskom nivou). Funkcioniranje zaštite ne smije dovesti do preuranjenog ispada uslijed preopterećenja ili gubitka sinhronizma. Brzina i selektivnost prilikom isključenja dalekovoda trebala bi biti unaprijeđena korištenjem signalnih veza između obje strane dalekovoda.

- (2) Svi korisnici su Elektroprijenosu BiH i NOSBIH-u na odobrenje dužni dostaviti šeme zaštita svojih postrojenja i njihovo podešenje radi ažuriranja studije podešenja zaštitnih uređaja na naponskom nivou 110 kV i više.

#### **5.7.7.2. Vrijeme djelovanja zaštita**

- (1) Na zahtjev Korisnika, za priključak ili kod promjene uslova za priključak, Elektroprijenos BiH će dostaviti podatke o vremenu potrebnom za eliminaciju kvara ili kvarova na postrojenju, uključujući i preporučeni metod uzemljenja elemenata sistema.
- (2) Ukupno vrijeme osnovnog stepena, potrebno za eliminaciju kvara, računajući vrijeme od nastanka kvara do potpunog prekida toka struje, iznosi:
  - za dalekovode 400 kV: do 100 ms;
  - za dalekovode 220 kV: do 100 ms;
  - za dalekovode 110 kV: 120 do 140 ms.
- (3) Od Korisnika se zahtijeva da, u koordinaciji sa Elektroprijenosom BiH, podesi vremena reagiranja svojih zaštita na način da se obezbijedi zahtjev selektivnosti. Shema koordinacije (selektivnost) zaštite na prijenosnoj mreži, kao i svaka izmjena, će biti dostavljena NOSBIH-u na odobrenje. Odobrenje NOSBIH-a će se zasnivati na bazi rezultata analiza (kritično vijeme isključenja kvara, selektivnost...).
- (4) Tehnika automatskog ponovnog uključenja (APU) primjenjuje se u EES-u BiH i to:
  - u mreži 400 kV: jednopolni APU sa beznaponskom pauzom do 1s;
  - u mreži 220 i 110 kV: jednopolni i tropolni APU sa beznaponskom pauzom do 1s.

#### **5.7.8. Uzemljenje**

- (1) Prijenosna mreža je efikasno uzemljen sistem ako faktor zemljospoja nije veći od 1,4.
- (2) Na naponu sistema 110kV i više, uzemljenje neutralne tačke zvjezdista transformatora spojenih na prijenosnu mrežu moraju imati mogućnost spoja sa zemljom.

#### **5.7.9. Nivoi struja kratkih spojeva**

- (1) Prijenosna mreža je projektirana i funkcioniра tako da se nivoi struje kratkih spojeva održavaju ispod sljedećih maksimalnih vrijednosti:
  - 40 kA na 400 kV sistemu;
  - 40 kA na 220 kV sistemu;
  - 31,5 kA na 110 kV sistemu.
- (2) Sva oprema koja čini dio prijenosne mreže, biće projektirana tako da izdrži navedene vrijednosti struja kratkog spoja, osim ako nije drugačije ugovorenno sa Elektroprijenosom BiH i NOSBIH-om.

### **5.7.10. Postrojenja i uređaji**

- (1) Važeći standardi će se primjenjivati na sve nove i modificirane postrojenja i uređaje. Postrojenja i uređaji moraju biti u skladu i sa svim dodatnim zahtjevima koje su utvrđili Elektroprijenos BiH i NOSBIH-a, kojih se treba pridržavati u okviru tehničkih specifikacija i/ili koji trebaju po potrebi dopunjavati tehničke specifikacije u cilju omogućavanja Elektroprijenosu BiH i NOSBIH-u da ispune svoje obaveze.
- (2) Korisnik će osigurati da specifikacija postrojenja i uređaja bude takva da omogućuje rad unutar primjenjivih tehničkih i sigurnosnih procedura s kojima su se usaglasili Korisnik i Elektroprijenos BiH.
- (3) Korisnik će osigurati da njegova postrojenja ili uređaji ne unose smetnje u prijenosnu mrežu sa aspekta viših harmonika, naponskih varijacija, nesimetrije i sl.
- (4) Svi elementi koji čine dio prijenosne mreže , a koji se prvi put priključuju, moraju biti novi i atestirani te imati adekvatne potvrde u skladu sa važećim standardima o potvrdi kvaliteta.
- (5) U svakom Korisnikovom postrojenju mora postojati ažurirana i ovjerena izvedbena tehnička dokumentacija za opremu i uređaje koja će biti dostupna Elektroprijenosu BiH.

### **5.7.11. Podfrekventni releji**

- (1) Elektroprijenos BiH, Distributeri i Korisnici obavezni su instalirati potreban broj podfrekventnih releja. NOSBIH će odrediti kriterije djelovanja podfrekventne zaštite, iznose opterećenja i frekvencije isključenja, a Elektroprijenos BiH, Distributeri i Korisnici će implementirati ovu funkciju u skladu sa tehničko-tehnološkim karakteristikama potrošača.

### **5.7.12. Prikupljanje i razmjena podataka u realnom vremenu**

- (1) U slučaju bilo kakvih izmjena koje se odnose na topologiju prijenosne mreže na svim naponskim nivoima, vrstu i tehničke parametre instalirane opreme, posebno mjerne opreme i njihen karakteristika, te izmjena vezanih za prethodno definirane skupove podataka koji se prikupljaju u realnom vremenu, Elektroprijenos BiH i Korisnik će o tome pravovremeno obavijestiti NOS BiH.
- (2) Elektroprijenos BiH i Korisnik su dužni na vrijeme upoznati NOS BiH o eventualnim planiranim radovima na opremi za daljinski nadzor i upravljanje, u slučaju da će ti radovi uzrokovati prekide u komunikaciji i prikupljanju podataka u realnom vremenu od strane centra NOS BiH.
- (3) U slučaju da su iscrpljene sve tehničke mogućnosti, te da iz opravdanih tehničkih razloga nije moguće ostvariti direktno povezivanje i prikupljanje odgovarajućih podataka u realnom vremenu sa VN postrojenja , Elektroprijenos BiH i/ili Korisnik se obavezuju da će, ukoliko ih posjeduje, tražene podatke iz takvih objekata, proslijediti iz vlastitih centara upravljanja u centar NOSBIH-a putem međacentarske komunikacije. U slučaju potrebe koju iskažu Elektroprijenos BiH i/ili Korisnika, NOSBIH je dužan da DC OP-u i Korisniku putem međacentarske komunikacije iz svog sistema dostavi podatke koji su za njih interesantni.

## 5.8. Dodatni tehnički zahtjevi za proizvodne jedinice


- (1) Nova proizvodna jedinica mora ostati u pogonu unutar frekventnih opsega i vremenskih perioda navedenih u sljedećoj tabeli.

Frekventni opseg (Hz)	Period rada (min)
47,5 – 49	$30 < t < 60$
49 – 51	neograničeno
51 – 51,5	$\leq 30$

- (2) Svaka proizvodna jedinica ne smije imati proizvodnju aktivne energije u normalnim pogonskim uslovima podložnu uticajima promjena napona.
- (3) Svaka proizvodna jedinica mora biti u mogućnosti da isporuči snagu prijenosnoj mreži u svakoj tački pogonskog dijagrama.
- (4) Nova proizvodna jedinica mora ostati u pogonu unutar naponskih opsega i vremenskih perioda navedenih u sljedećoj tabeli .

naponski opseg (j.v.) za 110 i 220 kV	naponski opseg (j.v.) za 400 kV	Period rada (min)
0,85 - 0,9	0,85 - 0,9	$\leq 60$
0,9 - 1,118	0,9 - 1,05	neograničeno
1,118 - 1,15	1,05 - 1,1	$\leq 60$

- (5) Proizvodna jedinica, priključena na prijenosnu mrežu u izolovanom pogonu, ali još uvijek snabdijeva potrošače, mora biti u mogućnosti da održava frekvenciju izolovanog sistema u skladu s vrijednostima i vremenskim ograničenjima kako je navedeno u tački (1).
- (6) Pobudni sistem sa automatskim regulatorom napona kontinuiranog djelovanja moraju imati sve proizvodne jedinice, uključujući i stabilizatore energetskog sistema, ako su po mišljenju NOSBIH-a neophodni iz sistemskih razloga što će biti definisano Uslovima za priključak.
- (7) Proizvodna jedinica koja ima mogućnost pružanje usluge pokretanja bez prisustva napona („black start“), mora biti tehnički spremna za pružanje ove usluge ukoliko za to bude određena od strane NOSBIH.
- (8) Nove proizvodne jedinice moraju ispunjavati uslove sposobnosti prolaska kroz stanje kvara, tj. moraju biti u stanju da ostanu na mreži i nastave stabilan rad u slučaju pojave propada napona izazvanog pojavom kvara na prijenosnoj mreži. Kriva zavisnosti napona, prikazana na sljedećoj slici, predstavlja donju granicu napona na mjestu priključka za vrijeme propada napona, kao funkcija vremena prije, za vrijeme i poslije kvara. Podešenje vremena podnaponske zaštite moraju biti u skladu sa krivom.




- (9) Nova proizvodna jedinica mora ostati u pogonu i nastaviti stabilan rad kada napon na mjestu priključka u toku kvara ostaje iznad donje granice, osim ako šema zaštite za unutrašnje kvarove zahtijeva isključenje proizvodne jedinice sa mreže.

### 5.8.1. Održavanje frekvencije

- (1) Odstupanja od nominalne frekvencije za više od 20 mHz ispravljaju se djelovanjem primarnih regulatora frekvencije te, prema potrebi, aktiviranjem snage za obnovu frekvencije FRR.
- (2) Obezbeđenje tolerantnih vrijednosti frekvencije u ostrvskom pogonu i u poremećenim (havarijskim) pogonskim uslovima, utvrđuje se planom podfrekventnog rasterećenja.
- (3) Kod pogona u interkonekciji, NOSBIH u odnosu na održavanje frekvencije mora poštovati zahtjeve ENTSO-E.

#### 5.8.1.1. Primarna regulacija (Proces održavanja frekvencije)

- (1) Svaka proizvodna jedinica, priključena na prijenosnu mrežu, mora biti opremljena turbinskim regulatorima koji imaju mogućnost automatske regulacije brzine obrtanja. Nova proizvodna jedinica mora obezbijediti mogućnost daljinskog nadzora statusa primarne regulacije.
- (2) Statizam regulatora treba biti podesiv u opsegu 3 – 4% za hidrogeneratore i 4 – 6% za termogeneratore.
- (3) Područje neosjetljivosti regulatora je  $\pm 10$  mHz.
- (4) Odziv aktivne snage proizvodne jedinice u toku procesa održavanja frekvencije mora biti na ili iznad pune linije prikazane na sljedećem dijagramu.



gdje su:

$P_{max}$  – maksimalna neto snaga generatora na koju se odnosi  $\Delta P$

$\Delta P$  – promjena aktivne snage generatora

$t_1$  – početno kašnjenje

$t_2$  – vrijeme punog aktiviranja.

- (5) Proizvodna jedinica mora da obezbjedi  $\Delta P$  izlazne aktivne snage do tačke  $\Delta P_1$  u skladu s vrijednostima definisanim u sljedećoj tabeli.

Parametri	Opseg
Opseg aktivne snage u odnosu na maksimalnu snagu $\frac{ \Delta P_1 }{P_{max}}$	1,5 – 10%
Maksimalno dozvoljeno početno kašnjenje $t_1$ , osim ako nije drugačije obrazloženo za tehnologije generatora bez inercije	2 s
Maksimalno dozvoljeno puno vrijeme aktiviranja $t_2$ osim ako nije duže vrijeme odobreno zbog stabilnosti sistema.	30 s

- (6) Početno kašnjenje aktiviranja ( $t_1$ ) mora biti što je moguće kraće. Ukoliko je početno kašnjenje veće od dvije sekunde (2 s) vlasnik proizvodne jedinice mora, pružanjem tehničkih dokaza, obrazložiti zašto mu je duže vrijeme potrebno
- (7) Proizvodna jedinica mora biti u stanju da obezbijedi puni odziv aktivne snage u vremenu do 30 min, s obzirom na iznos aktivne snage i primarnog izvora proizvodne jedinice.
- (8) Tačnost mjerjenja frekvencije mora biti 10 mHz ili bolja.

#### 5.8.1.2. Sekundarna regulacija (Proces automatske obnove frekvencije)

- (1) Svaki novi hidroagregat čija je instalisana snaga  $P_n$  veće od 20 MW, priključen na prijenosnu mrežu mora biti opremljen regulatorima za pružanje usluge sekundarne regulacije. Brzina promjene aktivne snage se kreće 1,5 – 2,5%  $P_n$  po sekundi.

- (2) Turboagregati koji imaju mogućnost za pružanje ove usluge moraju obezbjediti:
- brzinu promjene aktivne snage 1 - 2%  $P_n$  po minuti, ukoliko je pogonsko gorivo ugalj
  - i brzinu promjene aktivne snage 8%  $P_n$  po minuti, ukoliko je pogonsko gorivo gas ili mazut.

#### **5.8.1.3. Tercijerna regulacija (Proces ručne obnove frekvencije)**

- (1) Sve proizvodne jedinice koje učestvuju u procesu pružanja usluge tercijerne regulacije moraju zadovoljiti sljedeće uslove:
- hidroagregati moraju imati vrijeme sinhronizacije na prijenosnu mrežu manje od 15 minuta,
  - turboagregati moraju imati mogućnost povećanja/smanjenja proizvodnje aktivne energije za puni regulacioni opseg od minimalno 15 minuta.

#### **5.8.2. Tehnički zahtjevi za energetske parkove**

- (1) Energetski parkovi koji su priključeni na prijenosnu mrežu moraju ispunjavati odredbe ovog Mrežnog kodeksa.
- (2) Zbog mogućih velikih oscilacija proizvodnje, NOSBIH, na mjestu primopredaje električne energije na prijenosnu mrežu, mora imati monitoring njihovih izlaznih veličina u realnom vremenu.
- (3) Energetski park, na zahtjev NOSBIH-a, mora biti u mogućnosti da radi u bilo kojoj radnoj tački unutar svog P-Q/Pmax profila u odgovarajućem vremenu.
- (4) Energetski park mora biti u mogućnosti da automatski obezbjedi reaktivnu snagu bilo preko upravljanja napona, reaktivne snage ili faktora snage:
- Za potrebe moda upravljanja naponom energetski park mora imati mogućnost upravljanja naponom na mjestu priključenja preko razmjene reaktivne snage s mrežom pri zadatom naponu koji pokriva najmanje opseg od 0.95 do 1.05 r.j. u koracima ne većim od 0.01 r.j. sa nagibom u opsegu od 2 do 7% u koracima ne većim od 0.5% maksimalne reaktivne snage. Zadani napon („setpoint“) može biti u radu sa ili bez mrtve zone u opsegu od 0 do 5% Un, sa koracima ne većim od 0.5%.
  - Za potrebe upravljanja reaktivnom snagom, energetski park mora biti u mogućnosti da postavi zadane vrijednosti reaktivne snage bilo gdje u rasponu reaktivne snage, sa postavkom koraka ne većim od 5 Mvar ili 5% (ovisno o tome koji je manji) pune reaktivne snage, kontrolišući reaktivnu snagu na mjestu priključenja sa tačnošću unutar  $\pm 5$  Mvar ili  $\pm 5\%$  (zavisno šta je manje) od pune reaktivne snage.
  - Za potrebe moda upravljanja faktorom snage, energetski park mora biti u mogućnosti da kontroliše faktor snage na mjestu priključenja unutar definisanog raspona reaktivne snage.
- (5) NOSBIH će zajedno s Korisnikom definisati koji od pomenuta tri načina upravljanja reaktivnom snagom sa odgovarajućim postavkama („setpoint“) će biti izabran. Oprema mora imati mogućnost da bude daljinski operativna.

- (6) S obzirom na upravljanje prigušenjem oscilacija snage, energetski park mora biti u mogućnosti da doprinese prigušenju oscilacija snage. Karakteristike upravljanja naponom i reaktivnom snagom energetskog parka ne trebaju negativno uticati na prigušenje oscilacija snage.

NACRT

## 6. Operativni kodeks

- (1) Ovaj kodeks se primjenjuje na NOSBIH, Elektroprijenos BiH, Distributere i Korisnike prijenosne mreže.

### 6.1. Planiranje

#### 6.1.1. Predviđanje potrošnje i proizvodnje

- (1) NOSBIH do kraja oktobra tekuće godine izrađuje godišnji bilans električne energije na prijenosnoj mreži koji sadrži detaljne planirane podatke o količinama po mjesecima za narednu godinu. NOSBIH će tokom izrade bilansa usaglašavati podatke sa Korisnicima.
- (2) U cilju izrade godišnjeg bilansa na mreži prijenosa Korisnici NOSBIH-u, na način i u vrijeme koji su naznačeni, moraju osigurati sljedeće podatke:
- Svaki Distributer i Direktno priključeni kupac do kraja septembra svake godine će NOSBIH-u dostaviti objektivne procjene za minimalni i maksimalni nivo snage (MW, MVar) (bruto i sa prijenosne mreže) za svaki mjesec naredne godine.
  - Svaki Distributer i Direktno priključeni kupac do kraja septembra svake godine će NOSBIH-u dostaviti objektivne procjene za ukupnu potrošnju električne energije (MWh, MVArh), kao i iznos energije koju planira preuzeti sa prijenosne mreže za svaki mjesec naredne godine.
  - Podaci o kojima je riječ u prethodnim alinejama će biti dostavljeni za svako čvorište Distributera i Direktno priključenih kupaca;
  - Svaki Distributer će dostaviti zbirne mjesečne podatke o planiranoj proizvodnji jedinica spojenih na distributivnu mrežu;
  - U svojim predviđanjima svaki Distributer i Direktno priključeni kupac mora naznačiti moguće predviđene promjene potrošnje električne energije do kojih bi moglo doći zbog novih projekata koji su planirani, ali još nisu izvedeni.
- (3) U cilju izrade godišnjeg bilansa na mreži prijenosa svaki proizvođač će do kraja septembra svake godine dostaviti objektivne procjene za proizvodnju električne energije i snage za svaku HE i OIE, te svaki agregat u TE, za svaki mjesec naredne godine.
- (4) NOSBIH će za prijenosnu mrežu procjenjivati vrijednosti gubitaka na mjesечноj osnovi, kao i potrebni obim rezervi za održavanje frekvencije.
- (5) Prilikom predviđanja opterećenja prijenosne mreže NOSBIH će u obzir uzeti sljedeće faktore:
- historijske podatke potrošnje i podatke od korisnika;
  - procjenu prijenosnih gubitaka;
  - očekivane tokove na međudržavnim vodovima;
  - ostale informacije korisnika;
  - predviđena potrošnja pumpno-akumulacione jedinice.

### **6.1.2. Planiranje zastoja**

- (1) U ovoj sekciji se izlažu procedure koje će NOSBIH-u omogućiti da pravi procjenu sigurnosti i raspoloživosti prijenosne mreže u karakterističnim vremenskim intervalima u skladu sa sigurnosnim operativnim standardima ENTSO-E.

#### **6.1.2.1. Godišnji plan zastoja**

- (1) Godišnji plan zastoja pravi NOSBIH na osnovu podataka koje mu dostavlja Elektroprijenos BiH (termini zastoja elemenata prijenosne mreže u njegovom vlasništvu) i Korisnici (termini zastoja elemenata prijenosne mreže i proizvodnih jedinica u njihovom vlasništvu). Godišnji plan zastoja se sastoji od tačno definisanih termina za dugotrajne prekide i okvirnih termina za kratkotrajne prekide.
- (2) Tokom pripreme godišnjeg plana zastoja NOSBIH će preduzeti potrebne mjere kako bi usaglasio zahtjeve za planskim isključenjima Elektroprijenos BiH i Korisnika. U slučaju kada se iz opravdanih razloga ne može udovoljiti zahtjevima Elektroprijenos BiH i/ili Korisnika, izvršit će se dodatne konsultacije između NOSBIH-a, Elektroprijenos BiH i Korisnika kako bi bio napravljen odgovarajući godišnji plan. U ovim okolnostima NOSBIH ima ovlaštenje za donošenje konačne odluke.
- (3) Hronologija usaglašavanja godišnjeg plana zastoja:
- a) Kraj avgusta: Elektroprijenos BiH i Korisnici dostavljaju NOSBIH-u prvi nacrt godišnjeg plana zastoja za narednu godinu.
  - b) Kraj septembra: NOSBIH izrađuje nacrt godišnjeg plana te ga dostavlja Elektroprijenosu BiH i Korisnicima.
  - c) Kraj oktobra: NOSBIH usaglašava nacrt godišnjeg plana zastoja sa planovima operatora susjednih sistema.
  - d) Kraj novembra: NOSBIH izrađuje konačni godišnji plan zastoja nakon usaglašavanja na regionalnom nivou.
- (4) Termin isključenja definisan godišnjim planom zastoja može biti izmijenjen:
- pravovremenim nalogom NOSBIH-a o promjeni termina početka isključenja kojem je cilj osigurati pouzdano snabdijevanje ili sigurnost rada elektroenergetskog sistema;
  - dogовором између NOSBIH-a и subjekta nadležnog за управљање производном јединicom, у случајевима када те промјене утичу само на ту производну јединицу;
  - dogовором између NOSBIH-a и Direktno priključenih kupaca, у случајевима када такве промјене утичу само на тог kupca;
  - dogовором између NOSBIH-a и Elektroprijenos BiH, у случајевима када такве промјене утичу само на Elektroprijenos BiH;
  - dogовором између NOSBIH-a и Distributera, у случајевима када такве промјене утичу само на tog Distributera;
  - dogовором између Korisnika i Elektroprijenos BiH, ukoliko je NOSBIH dao odobrenje za to, uz procjenu uticaja takvog aranžmana na uslove u sistemu;

- dogovorom između NOSBIH sa regionalnim koordinatorom, koordinatorom bloka i operatorima susjednih sistema kada promjena termina isključenja ima uticaj na te sisteme.

#### **6.1.2.2. *Mjesečni plan zastoja***

- (1) Elektroprijenos BiH i Korisnici obavezni su do 20-tog u mjesecu (M) potvrditi termine planiranih zastoja predviđenih godišnjim planom zastoja za dva mjeseca unaprijed (M+2) ili predlože eventualne izmjene.
- (2) NOSBIH će pri izradi Mjesečnog plana zastoja, definisati vrijeme i trajanje planiranog zastoja.

#### **6.1.2.3. *Zahtjevi za isključenje***

- (1) Elektroprijenos BiH i Korisnici će zatražiti od NOSBIH-a pismenu saglasnost za obavljanje planiranih isključenja u rokovima koje definiše NOSBIH. Elektroprijenos BiH je dužan obezbijediti saglasnost Korisnika ukoliko planirano isključenje uzrokuje prekid napajanja.

#### **6.1.2.4. *Neplanska isključenja***

- (1) Kada, zbog okolnosti koje se ne mogu izbjegći Elektroprijenos BiH ili Korisnik trebaju obaviti neplansko isključenje, moraju obavijestiti NOSBIH i tražiti saglasnost. Zahtjev za saglasnost mora sadržavati:
  - sve pojedinosti o postrojenjima i uređajima na koje se odnosi traženo isključenje, te moguće posljedice,
  - datum i vrijeme početka i završetka neplaniranog isključenja.
- (2) NOSBIH od Elektroprijenosa BiH ili Korisnika može zahtijevati izmjene vezane za neplanirano isključenje kada prema mišljenju NOSBIH-a to neplanirano isključenje može ozbiljno uticati na sigurnost elektroenergetskog sistema. Ako su Elektroprijenos BiH ili Korisnik saglasni s predloženom alternativom, NOSBIH mora poslati pismenu potvrdu s novim datumom i vremenom neplaniranog isključenja.

#### **6.1.2.5. *Ispadi***

- (1) U slučaju da dođe do ispada objekta Korisnika ili nekog od elemenata prijenosne mreže, NOSBIH će biti obaviješten o događaju što je moguće prije. Elektroprijenos BiH ili Korisnik bi trebali procijeniti moguće trajanje ispada i NOSBIH-u predočiti sve potrebne pojedinosti. U slučaju da procjene vremena i datuma povratka na normalni režim ne mogu biti date zajedno s prvim izvještajem o ispadu, Elektroprijenos BiH ili Korisnik će, što je moguće prije, o tome izvjestiti NOSBIH.
- (2) U slučaju ispada elemenata prijenosne mreže koji za posljedicu imaju prekid isporuke električne energije Distributeru/Korisniku, NOSBIH ili Elektroprijenos BiH će tog Distributera/Korisnika obavijestiti o razlozima i prvim procjenama trajanja ispada.

### 6.1.3. Dnevni rasporedi

- (1) Dnevni rasporedi se dostavljaju direktnim unošenjem podataka elektronskim putem u ESS platformu NOSBIH-a u definiranom formatu.
- (2) Unos i izmjena dnevnih rasporeda su omogućeni svaki dan prema Uputstvima za dostavljanje i izmjene dnevnih rasporeda objavljenim na internet stranici NOSBIH-a.
- (3) Informacija o prijemu ili odbijanju dnevnog rasporeda se vidi na korisničkoj ESS aplikaciji.
- (4) Nakon vremena za podnošenje, NOSBIH provjerava valjanost svakog dostavljenog dnevnog rasporeda.
- (5) NOSBIH može konačni dnevni raspored ili njegove dijelove proglašiti nevažećim u sljedećim slučajevima:
  - a) ako dnevni raspored sadrži prekogranične razmjene za koje nije obezbijeđen prekogranični kapacitet,
  - b) ako dnevni raspored sadrži prekogranične razmjene koje nisu usaglašene sa susjednim operatorom sistema,
  - c) ako dnevni raspored sadrži razmjene koje nisu usaglašene unutar regulacionog područja BiH,
  - d) ako dnevni raspored sadrži internu razmjenu preko objavljenog mrežnog ograničenja unutar BiH,
  - e) ako dnevni raspored sadrži bilo koji podatak koji je tehnički neostvariv ili nije logičan (npr. proizvodnja veća od tehničkog maksimuma),
  - f) ako dnevni raspored nije izbalansiran.
- (6) U slučaju da NOSBIH konačni dnevni raspored ili njegove dijelove proglaši nevažećim, stranu koja ga je nominovala obavještava da je on proglašen nevažećim i navodi razloge za takvu odluku.
- (7) U slučaju potrebe za korekcijom dnevnog rasporeda, NOSBIH šalje informaciju o potrebnim korekcijama koje se mogu vršiti unutar definisanih korekcijskih ciklusa. Ukoliko nakon obavještenja o potrebnim korekcijama i završetka korekcijskih ciklusa nije dostavljena ispravna verzija dnevnog rasporeda, pristigli dnevni raspored NOSBIH može prilagoditi na jedan od slijedećih načina:
  - a) svođenjem neusaglašene nominacije na nižu vrijednost,
  - b) ukidanjem neusaglašene nominacije.
- (8) Nakon prijema više verzije dnevnog rasporeda NOSBIH takođe provjerava njegovu ispravnost.
- (9) Dnevni raspored se smatra odobrenim od strane NOSBIH-a kada Korisnik dobije potvrdu za izbalansiranost i potvrdu za usaglašavanje prijavljenih razmjena.
- (10) Promjene odobrenog dnevnog rasporeda se vrše u skladu s Uputstvima za dostavljanje i izmjene dnevnih rasporeda objavljenim na internet stranici NOSBIH-a.

#### 6.1.4. Upravljanje zagušenjima

- (1) NOSBIH će proračunati i objaviti vrijednosti raspoloživih kapaciteta odvojeno za svaki smjer i za svaku granicu. Pravila o alokaciji prekograničnih kapaciteta će biti objavljena na internet stranici NOSBIH-a.
- (2) NOSBIH će proračunati ukupni prijenosni kapacitet (*TTC*) i usaglasiti ga sa susjednim operatorima sistema uvažavajući kriterije sigurnosti.
- (3) Neto prijenosni kapacitet (*NTC*) je pozitivna razlika između *TTC* i *TRM*

$$NTC = TTC - TRM$$

- (4) Raspoloživi prijenosni kapacitet (*ATC*) prije nominacije dnevnih rasporeda vezanih za dugoročna prava na prijenosne kapacitete se izračunava prema formuli  $ATC = NTC - AAC$ , gdje je *AAC* – vrijednost već dodijeljenog kapaciteta, a nakon toga prema formuli  $ATC = NTC - CAX$ , gdje je *CAX* – vrijednost prekogranične razmjene koja uključuje netiranje.
- (5) U slučaju mrežnih zagušenja NOSBIH će obezbijediti ažurirane vrijednosti *ATC*-a. NOSBIH će identificirati sve prijenosne linije i dijelove prijenosne mreže koji bi mogli biti pogodjeni ovim zagušenjima.
- (6) Kako bi osigurao integritet i sigurnost elektroenergetskog sistema NOSBIH ima pravo, uz pravovremeno obavještenje i naknadno pismeno obrazloženje, da djelimično ili potpuno prekine sve uvoze/izvoze koji doprinose neočekivanom mrežnom zagušenju.
- (7) U slučaju pojave unutrašnjih zagušenja, u cilju osiguranja integriteta i sigurnosti elektroenergetskog sistema, NOSBIH ima pravo da uradi redispēčiranje proizvodnje.

#### 6.2. Upravljanje prijenosnim sistemom

- (1) U cilju donošenja svrshodnih odluka vezanih uz siguran i pouzdan pogon elektroenergetskog sistema NOSBIH u svakom trenutku mora znati uklopno stanje prijenosne mreže kao i uklopno stanje u postrojenjima sistema. NOSBIH mora pratiti električne procesne parametre sistema (napone, tokove snaga, snage trenutne proizvodnje elektrana, trenutnu potrošnju, odstupanje snage razmjene prema susjednim sistemima, regulacione zahtjeve, frekvenciju, djelovanje električnih zaštita i slično), te voditi statistiku pogonskih događaja. Nadzor nad gore navedenim elementima, odnosno, procesnim veličinama elektroenergetskog sistema, operator sistema provodi putem SCADA sistema.
- (2) NOSBIH mora imati i nadzor nad svim radovima koji se odvijaju u mreži, a koji utiču na njenu topološku strukturu i prijenosne mogućnosti.
- (3) NOSBIH obavlja sljedeće funkcije:
  - a) upravlja radom svih visokonaponskih uređaja u BiH naponskog nivoa 110 kV i višeg koji su u funkciji prenosa električne energije;
  - b) izdaje uputstva za dispečiranje;
  - c) rukovodi balansnim tržištem;
  - d) održava frekvenciju i snagu razmjene kontrolnog područja;
  - e) održava napon i

- f) ponovno uspostavljanje napajanja.
- (4) Navedene funkcije NOSBIH realizuje izdavanjem dispečerskih nalogu za:
- manipulacije komutacionom opremom na prijenosnoj mreži;
  - angažovanje pomoćnih usluga;
  - uključivanje/isključivanje i regulaciju opreme za reaktivnu kompenzaciju (kapaciteta/reaktora/SVC-a/promjena postavke preklopke transformatora);
  - redispečing u svrhu otklanjanja zagušenja na prijenosnoj mreži.
- (5) Dispečerske naloge koji se odnose na promjenu odobrenog dnevnog rasporeda NOSBIH izdaje, samo u slučaju ugroženosti sigurnosti sistema i/ili angažovanja pomoćnih usluga.
- (6) NOSBIH će osigurati da svi dispečerski nalozi budu čuvani u odgovarajućoj formi u skladu sa odredbama zakona koji reguliraju ovu oblast i internim aktima NOSBIH-a. Elektroprijenosu BiH i Korisnicima može se dozvoliti pristup ovim informacijama, samo u vezi sa njihovim postrojenjima i uređajima.

### **6.2.1. Održavanje frekvencije**

- (1) Održavanje frekvencije NOSBIH osigurava u skladu s pravilima ENTSO-E i Tržišnim pravilima koristeći FCR, FRR i RR.

#### ***6.2.1.1. Primarna regulacija (Proces održavanja frekvencije)***

- (1) Pri pogonu u interkonekciji EES BiH, kao jedinstveno regulaciono područje, obavezan je u svakom trenutku obezbijediti zadati FCR u skladu sa udjelom svoje proizvodnje u ukupnoj proizvodnji ENTSO-E.
- (2) Regulacioni opseg definiran je vrijednošću aktivne snage unutar kojeg sistem regulacije brzine pogonskog stroja djeluje automatski u oba smjera pri odstupanju frekvencije. To je snaga koja se mora osigurati u skladu s koeficijentom doprinosa po ENTSO-E standardima

#### ***6.2.1.2. Sekundarna regulacija (Proces obnove frekvencije)***

- (1) Zadaci obnove frekvencije su:
- ostvarivanje utvrđenog programa razmjene snage između sistema BiH i susjednih sistema u interkonekciji,
  - preuzimanje regulacije frekvencije od aktivirane FCR te njen obnavljanje,
  - vraćanje frekvencije sistema na zadatu vrijednost.
- (2) Proces obnove frekvencije je pomoćna usluga na nivou elektroenergetskog sistema s minutnim odzivom radi održavanja željene snage razmjene i frekvencije u interkonekciji, odnosno samo frekvencije u izoliranom pogonu regulacionog područja ili dijela elektroenergetskog sistema. Ostvaruje se djelovanjem preko sistema regulacije brzine proizvodnih jedinica i grupnih regulatora aktivne snage elektrane, ako su instalirani u elektranama s više proizvodnih jedinica.

- (3) Potrebni iznos FRR se izračunava u skladu s Procedurom za pomoćne usluge, a angažovanje je u skladu sa Tržišnim pravilima.

#### **6.2.1.3. Tercijerna regulacija (Ručno angažovanje FRR)**

- (1) Ručna FRR se angažuje dispečerskim nalogom ili softverskom aktivacijom u roku od 15 minuta.
- (2) U slučaju da se potrebna rezerva ne može obezbijediti u EES-u BiH, NOSBIH je može obezbijediti iz drugih kontrolnih područja u skladu s odgovarajućim sporazumima.

#### **6.2.2. Održavanje napona i isporuka reaktivne snage**

- (1) U cilju održavanja sigurnosti i integriteta EES-a BiH, NOSBIH upravlja tokovima reaktivnih snaga na prijenosnoj mreži radi održavanja napona u granicama koje su definisane u tački 5.7.2(1).
- (2) NOSBIH će izdavati dispečerske naloge za upravljanje raspoloživim kapacitivnim i induktivnim reaktivnim izvorima (generatori, prijenosni vodovi, kompenzatori i sl.), kao i naloge za promjenu položaja regulacionih preklopki mrežnih transformatora 400 kV i 220 kV u cilju održavanja napona unutar definisanih granica.

#### **6.2.3. Komunikacije**

- (1) NOSBIH definira format i sadržaj dispečerskih naloga i uputa koje će izdavati uz konsultacije sa Elektroprijenosom BiH i Korisnicima.
- (2) Osoba koja primi dispečerski nalog ili uputu, mora je ponoviti kako bi osoba koja ju je izdala mogla potvrditi da su nalog ili uputa ispravno shvaćeni. Osoba koja je primila nalog ili uputu izvršiće je tek nakon što primi potvrdu od osobe koja je izdala dispečerski nalog ili uputu.
- (3) Korisnik ili Elektroprijenos BiH, uz odgovarajuće obrazloženje, mogu odbiti dispečerski nalog ili uputu iz sigurnosnih razloga – u vezi sa osobljem ili postrojenjem – ili zbog nevalidnosti dispečerskog naloga ili upute.
- (4) Ni pod kakvim okolnostima važeći dispečerski nalog koji je NOSBIH izdao Korisniku ili Elektroprijenosu BiH ne može biti ignoriran zbog komercijalnih razloga.
- (5) U slučaju da se pri izvršenju dispečerskog naloga ili upute dogodi nepredviđeni problem, koji ima uticaj na sigurnost osoblja ili postrojenja, NOSBIH o tome mora trenutno biti obaviješten.
- (6) U slučaju gubitka svih vidova komunikacija Elektroprijenos BiH i Korisnik moraju raditi kao odgovorni i oprezni operatori.
- (7) U slučaju gubitka komunikacija neće se upravljati elektranom izvan njenih sigurnosnih granica, odnosno, Korisnik mora održavati frekvenciju sistema i vrijednosti napona u dozvoljenim granicama.
- (8) U slučaju prekida u komunikacijama ili oštećenih komunikacija pogodjene strane će učiniti sve neophodne korake da što prije ponovo uspostave bilo kakvu komunikaciju.

MACRI

## 7. Kodeks mjera u nepredviđenim situacijama

- (1) Ovaj kodeks se primjenjuje na NOSBIH, Elektroprijenos BiH, Distributere i Korisnike prijenosne mreže.
- (2) NOSBIH je odgovoran za realizaciju mjera očuvanja sigurnosti sistema u nepredviđenim režimima rada. Uvažavajući tehničke karakteristike prijenosne mreže i Korisnika NOSBIH će u posebnom dokumentu obraditi detaljne mjere i procedure za odbranu sistema od poremećaja koji mogu dovesti do djelimičnog ili totalnog raspada, kao i procedure za obnovu sistema.

### 7.1. Plan odbrane od poremećaja

#### 7.1.1. Kontrola potrošnje

- (1) Distributeri i Direktno priključeni kupci pridržavaće se mjera redukcije potrošnje koje NOSBIH može preduzeti u cilju sigurnosti sistema i nesmetanog napajanja prioritetne potrošnje.
- (2) Pri primjeni mjera redukcije potrošnje NOSBIH će imati nediskriminirajući pristup prema kupcima električne energije na prijenosnoj mreži i koristiti ih tek nakon što se iscrpe ostale mjere za očuvanje sigurnosti sistema.

##### 7.1.1.1. Metode kontrole potrošnje

- (1) Kontrola potrošnje uključuje:
  - redukciju napona koju inicira NOSBIH
  - smanjenje opterećenja koje inicira NOSBIH
  - automatsko podfrekventno rasterećenje
  - havarijsko ručno rasterećenje.
- (2) NOSBIH će sa Distributerima i Direktno priključenim kupcima dogovoriti sve detalje vezane za kontrolirano rasterećenja potrošnje smanjenjem napona i/ili djelimičnim ili potpunim isključenjem Korisnika sa mreže.

##### 7.1.1.2. Redukcija napona Korisnika


- (1) U slučaju opasnosti od pojave naponskog kolapsa NOSBIH će, zajedno sa Elektroprijenosom BiH, Distributerima i Korisnicima mreže aktivirati mjere redukcije napona na naponskim nivoima napajanja potrošača do pet procenata (5%). U takvim slučajevima NOSBIH će Elektroprijenosu BiH davati naloge za promjenu položaja regulacione sklopke transformatora na određenim tačkama sistema
- (2) Ukoliko reaktivni resursi nisu dovoljni, NOSBIH će izdati nalog o redukciji potrošnje u cilju prevencije naponskog sloma.

##### 7.1.1.3. Smanjenje opterećenja koje inicira NOSBIH

- (1) U slučajevima poremećaja u EES-u BiH koji ugrožavaju sigurnost sistema i za koje se predviđa da mogu trajati duže vremena, NOSBIH će zahtijevati redukciju opterećenja. U takvim okolnostima, zavisno od veličine poremećaja, NOSBIH će u dogovoru sa Distributerom pripremiti plan redukcije opterećenja za 50% potrošnje (raspodjeljen u pet stepeni po 10%) na 35 kV, 20 kV i 10 kV distributivnim odvodima u svim TS 110/x kV.

#### **7.1.1.4. Automatsko podfrekventno rasterećenje**

- (1) Distributeri i Kupci obavezni su pripremiti i realizovati planove podfrekventne zaštite koji sadrže raspored potrošača prema stepenu njihovog prioriteta, tehnološkim karakteristikama i snazi. Automatsko podfrekventno rasterećenje se postiže upotrebom podfrekventnih releja koji moraju imati diferencijalni i vremenski član. Ukupno rasterećenje sistema iznosi 50% (u sumi) nominalnog opterećenja i ostvaruje se dejstvom podfrekventnih releja u rasponu od 49,0 do 48,0 Hz. Plan podfrekventnog rasterećenja EES-a BiH mora biti uskladen sa Opštim planom automatskog podfrekventnog rasterećenja ENTSO-E u kome se navodi:
- a) Rasterećenje potrošnje dozvoljeno je na 49,2 Hz i obavezno je na 49,0 Hz, a postepeno rasterećenje do 50% (u sumi) nominalnog opterećenja treba da se ostvaruje dejstvom podfrekventnih releja u rasponu od 49,0 do 48,0 Hz.
  - b) Na 49 Hz bar 5% ukupne potrošnje treba da se rastereti, što treba da bude dopunjeno sa gubitkom proizvodnje koji je u ovom stadijumu izazvan padom frekvencije uslijed neispunjena zahtjeva mreže.
  - c) Ispod 49,0 Hz, plan rasterećenja po koracima treba da bude dopunjjen pojedinačnim ublažavanjem gubitka proizvodnje. Plan podfrekventnog rasterećenja treba prilagoditi kako bi se nadoknadili dodatni gubici proizvodnje.
  - d) Koraci frekvencije treba da budu manji od ili jednaki 200 mHz (u zavisnosti od broja koraka i karakteristike podfrekventnih releja)
  - e) U svakom koraku automatskog podfrekventnog rasterećenja preporučuje se isključenje ne više od 10% opterećenja (u zavisnosti od broja koraka i karakteristike podfrekventnih releja) osim ako se uzimaju u obzir dodatni gubici proizvodnje.
  - f) Maksimalno zatezanje isključenja treba da bude 350 ms uključujući vrijeme reagovanja prekidača. Ne treba dodavati bilo kakvo namjerno vremensko zatezanje.
  - g) Merenja frekvencije za rasterećenje treba održavati sa maksimalnom greškom merenja od 100 mHz.
  - h) Automatsko isključenje pumpi treba da bude aktivirano ispod 49,8 Hz:
    - Ako je  $49,2 \text{ Hz} < \text{frekvencija} < 49,8 \text{ Hz}$ , onda je kašnjenje  $\leq 10 \text{ s}$ .
    - Ako je frekvencija  $\leq 49,2 \text{ Hz}$ , onda je kašnjenje  $= 0 \text{ s}$ .
    - Ispod 49,2 Hz sve pumpe treba da budu isključene.



- (2) Procenat automatskog rasterećenja odnosi se na vršnu snagu Distributera i Direktno priključenog kupca na prijenosnoj mreži u prethodnoj godini. Elektroprijenos BiH te svaki Distributer i Direktno priključeni kupac na prijenosnoj mreži će NOSBIH godišnje izvještavati o lokaciji na kojoj se nalazi podfrekventni relej, te o ukupnom očekivanom smanjenju potrošnje koje je moguće postići za svako distributivno čvorište.

#### 7.1.1.5. Havarijsko ručno rasterećenje

- (1) U cilju izbjegavanja ugrožavanja sigurnosti elektroenergetskog sistema ili njegovih pojedinih dijelova sa prijetnjom totalnog ili djelimičnog raspada praćenog preopterećenjem elemenata prijenosne mreže, smanjenjem napona i/ili frekvencije ispod dozvoljenih granica, NOSBIH od Distributera ili Elektroprijenosa BiH može zahtijevati havarijsko ručno isključenje opterećenja u pojedinim dijelovima sistema ili cijelog postrojenja. Elektroprijenos BiH i Distributeri su odgovorni za realizaciju naloga NOSBIH-a.

#### 7.1.2. Resinhronizacija otoka

- (1) Kada dijelovi sistema prestanu biti međusobno sinhronizovani, ali ne dođe do totalnog ili djelimičnog prekida, NOSBIH će dati upute određenim Korisnicima da reguliraju proizvodnju ili potrošnju, u zavisnosti od slučaja, kako bi se omogućila resinhronizacija. NOSBIH će informirati Korisnike o (ne)uspješnosti sinhronizacije.

#### 7.1.3. Višestruki incidenti u sistemu

- (1) Višestruki incident u sistemu je slučaj čija pojava u ukupnom sistemu, po mišljenju NOSBIH-a, Elektroprijenosa BiH ili Korisnika, vodi ili može imati ozbiljne i/ili široke posljedice. Kada NOSBIH ustanovi da je nastao višestruki incident, NOSBIH će preduzeti sve neophodne mjere da bi se sprječila dalja dezintegracija sistema.

## 7.2. Obnova rada sistema nakon raspada

### 7.2.1. Plan obnove rada elektroenergetskog sistema

- (1) NOSBIH je, uz saradnju Elektroprijenos BiH i Korisnika, odgovoran za izradu i ažuriranje plana obnove elektroenergetskog sistema. Ovaj plan će uspostaviti opću strategiju obnove elektroenergetskog sistema nakon što su cijeli elektroenergetski sistem BiH ili neki njegovi dijelovi bili isključeni iz sistema Evrope.
- (2) Cilj Plana obnove elektroenergetskog sistema je dati smjernice za sve subjekte uključene u proces obnove elektroenergetskog sistema kako bi se što brže uspostavilo ponovno napajanje. Plan obnove rada elektroenergetskog sistema treba biti fleksibilan u zavisnosti o raspoloživosti *black start* elektrana i prijenosnih objekata.
- (3) Opća strategija obnove elektroenergetskog sistema koju će slijediti Korisnici biće izložena u Planu obnove elektroenergetskog sistema koji će definirati sljedeće korake:
  - a) prioritetno uspostavljanje snabdijevanja iz susjednih sistema u cilju očuvanja termičkih parametara termoagregata, napajanja prioritetne potrošnje i brže obnove sistema;
  - b) uspostavljanje određenog broja izoliranih otočnih sistema koji se oslanjaju na pokretanje *black start* elektrana;
  - c) napajanje lokalnog opterećenja iz ovih *black start* elektrana;
  - d) sinhronizaciju, korak po korak, i međusobno povezivanje izoliranih elektroenergetskih sistema;
  - e) konačnu i potpunu obnovu normalnog rada cijelog elektroenergetskog sistema, uključujući i veze prema susjednim sistemima.

### 7.2.1.2. Ažuriranje plana obnove elektroenergetskog sistema

- (1) NOSBIH je zajedno sa Elektroprijenosom BiH odgovoran za ažuriranje Plana obnove elektroenergetskog sistema. Plan obnove će biti ažuriran i revidiran svake tri godine
- (2) U razdoblju između formalnih revizija, NOSBIH će, u saradnji sa Elektroprijenosom BiH, uraditi revizije Plana obnove elektroenergetskog sistema kako bi ga uskladio sa promjenama tehničkih parametara koji mogu uticati na izmjene pojedinih procedura obnove (nove elektrane, dalekovodi, prioritetni kupci).

### 7.2.1.3. Sprovodenje plana obnove elektroenergetskog sistema

- (1) Elektroprijenos BiH i Korisnici moraju se pridržavati naloga NOSBIH-a za vrijeme procesa obnove elektroenergetskog sistema.
- (2) Nakon završetka procesa obnove elektroenergetskog sistema i povratka u normalan pogon NOSBIH će Elektroprijenos BiH i Korisnike informirati o normalizaciji stanja u elektroenergetskom sistemu.

### **7.3. Obuka**

- (1) NOSBIH će osigurati da osoblje koje će biti uključeno u planove odbrane i obnove elektroenergetskog sistema, bude upoznato s Planovima, te da bude obučeno za njihovo provođenje, provjere i prilagođavanja.
- (2) Obaveza Elektroprijenos BiH i svih Korisnika navedenih u planovima je da osiguraju adekvatnu obuku za svoje osoblje koje će biti uključeno u planove odbrane i obnove elektroenergetskog sistema kao i da to bude osoblje s primjerenim kvalifikacijama i iskustvom.

## 8. Kodeks mjerena

- (1) Kodeks mjerena se primjenjuje na NOSBIH, Elektroprijenos BiH, Distributere i Korisnike prijenosne mreže.
- (2) Kodeks mjerena sadrži pravila, prava i obaveze vezane za mjerenu električne energije i raspolažanje odgovarajućim podacima.
- (3) Podaci iz Obračunske baze podataka su osnova za obračune tokova električne energije u EES BiH (isporka, prijem, vršna snaga, pomoćne usluge, debalans...) za svaki period poravnjanja (15/60 min).
- (4) Svi korisnici će imati odgovarajuća mjerena kako bi se omogućilo registrovanje i prikupljanje podataka o tokovima aktivne i reaktivne energije svakih petnaest (15) minuta te o vršnoj snazi. NOSBIH će prikupljati obračunske podatke mjerena za obračun (poravnanje) i plaćanje.

### 8.1. Opći zahtjevi

- (1) Glavni principi usvojeni u ovom kodeksu mjerena su sljedeći:
  - a) svaka tačka mjerena mora biti obuhvaćena jednom instalacijom za mjerenu;
  - b) svaki međudržavni vod mora imati instalaciju za mjerenu;
  - c) instalacije za mjerena moraju:
    - verifikovati nadležne institucije
    - imati mogućnost daljinskog očitavanja;
    - imati mogućnost mjerena aktivne i reaktivne energije (kWh; kVArh) i vršne snage (kW);
    - imati memorisane podatke o izmjernim vrijednostima najmanje za proteklih četrdeset i pet (45) dana;
    - biti registrirane u Registru mjerena.
  - d) svi mjerni podaci se prikupljaju u Obračunsku bazu podataka u NOSBIH-u;
  - e) strana odgovorna za mjerenu je odgovorna za provjeru instalacija mjerena;
  - f) Elektroprijenos BiH vrši proces registracije i ažurira Registar mjerena kako bi omogućio primjenu ovog kodeksa mjerena u pogledu:
    - kreiranja novih OMM;
    - novih instalacija mjerena;
    - modifikacije postojećih instalacija mjerena.
  - g) sve instalacije mjerena će biti u skladu sa standardima koji su dati u ovom kodeksu.
  - h) u obračunima tokova električne energije, debalansa i pomoćnih usluga koriste se obračunski podaci sa OMM koji se prikupljaju u Obračunsku bazu podataka. Izuzetno za

pojedine obračune se mogu koristiti i mjeri podaci iz Obračunske baze podataka (npr. pojedinačna mjerena sa generatora za obračun pomoćnih usluga).

## **8.2. Definisanje tačaka i parametara mjerena**

### **8.2.1. Definisanje tačaka mjerena**

- (1) Elektroprijenos BiH je odgovoran za instalacije mjerena te za ugradnju i održavanje ovih instalacija u skladu sa važećim tehničkim preporukama za sve tačke mjerena na međudržavnim DV-ima i na mjestima razgraničenja sa distributerima, ukoliko nije drugačije definirano.
- (2) Korisnici su odgovorni za instalacije mjerena te za ugradnju i održavanje ovih instalacija u skladu sa važećim tehničkim preporukama, za sve tačke mjerena između Korisnika i Elektroprijenosa BiH, ukoliko nije drugačije definirano.

### **8.2.2. Stvarna tačka mjerena**

- (1) Odgovorni subjekt mora osigurati da stvarna tačka mjerena bude locirana što bliže definiranoj tački mjerena. Na onim lokacijama gdje ovo nije moguće ili su neophodni veliki troškovi da se ispunji ovaj zahtjev stvarna tačka mjerena i definirana tačka mjerena mogu se razlikovati.
- (2) Kada se stvarna tačka mjerena i definirana tačka mjerena ne podudaraju, tada će se, gdje je to neophodno, obezbijediti kompenzacija za gubitke u energetskom transformatoru i/ili dalekovodu kako bi se zadovoljili ukupni zahtjevi tačnosti u definiranoj tački mjerena.
- (3) Kompenzacija se može raditi lokalno, uz pomoć mjerne opreme ili daljinski, pomoću softvera. U oba slučaja kompenzaciju trebaju odobriti uključene strane. Dogovoren rješenje se dostavlja NOSBIH-u. Konačna formula za kompenzaciju će se nalaziti u registru mjerena zajedno sa ugovornim klauzulama i parametrima.

### **8.2.3. Parametri mjerena**

- (1) Svaga tačka mjerena mora imati mogućnost registrovanja i daljinskog očitavanja aktivne i reaktivne energije svakih petnaest (15) minuta, te vršne snage.
- (2) Za svaku tačku mjerena zahtijevaju se sljedeća mjerena:
  - a) prijem (kWh),
  - b) isporuka (kWh),
  - c) prijem (kVArh),
  - d) isporuka (kVArh).
- (3) U svakom periodu od petnaest (15) minuta će se obezbijediti i sljedeća mjerena vršne snage:
  - a) prijem (kW),
  - b) isporuka (kW),

- c) prijem (kVAr),
  - d) isporuka (kVAr).
- (4) Zavisno od dogovora sa NOSBIH-om određena mjerena mogu biti izostavljena.

#### **8.2.3.1. Tačnost mjerena**

- (1) Sva mjerila (brojila) aktivne i reaktivne energije moraju zadovoljiti standarde BAS EN 62052-11(2006), BAS EN 62053-21(2006), BAS EN 62053-22(2006) i BAS EN 62053-23(2007)
- (2) Klase tačnosti instalacija mjerena navedene su u sljedećoj tabeli:

Tip	Klasa tačnosti mjerne opreme priključne tačke			Ostale tačke mjerena
	400kV i 220kV	110kV	Glavna	
ST	0.2	0.2	Glavna	0.5
NT	0.2	0.2	Glavna	0.5
Mjerila aktivne (djelatne) energije	0.2	0.2	Glavna	0.5
Mjerila reaktivne (jalove) energije	2	2	Glavna	2

- (3) Ukupna tačnost mjerena predstavljena je u sljedećoj tabeli:

Struja kao procenat nominalne struje	Faktor snage	Granice greške za krugove na			
		400kV i 220kV		110kV	
		Glavna		Glavna	
Aktivna (djelatna) energija					
20% do 120%	1	± 0.5%		± 1.0%	
5% do 20%	1	± 0.5%		± 1.0%	
1% do 5%	1	± 0.7%		± 1.4%	
					± 2.1%

20% do 120%	0.5 zaost. do 0.8 pred.	$\pm 1.0\%$		$\pm 1.8\%$		$\pm 2.5\%$	
Reaktivna (jalova) energija							
10% do 120%	0	$\pm 4.0\%$		$\pm 4.0\%$		$\pm 4.0\%$	
10% do 120%	0.866 zaos. do 0.866 pred.	$\pm 5.0\%$		$\pm 5.0\%$		$\pm 5.0\%$	

#### 8.2.3.2. Rezolucija mjerena

- (1) Rezolucija registracije energije za vrijeme perioda registracije će biti bolja od 0,5 puta k% od registrovane energije na nominalnom nivou. Faktor k je klasa tačnosti mjerila.

### 8.3. Instalacija za mjerjenje

- (1) Komponente instalacija za mjerjenje sastavljene su od sljedećih elemenata:
- mjerni transformatori,
  - mjerilo (brojilo),
  - uredaji za pohranjivanje podataka (registrator),
  - komunikacijski sistem usklađen sa komunikacijskim sistemom Elektroprijenos BiH,
  - spojni provodnici.
- (2) Pojedine komponente mogu biti obezbijedene i unutar istog dijela opreme.
- (3) Instalacija za mjerjenje treba da je zaštićena od vanjskih uticaja i uticaja mreže (udari, nestanak napajanja i sl.).

#### 8.3.1. Mjerni transformatori

- (1) Strujni (ST) i naponski (NT) mjerni transformatori moraju zadovoljavati važeće standarde.

#### 8.3.2. Mjerila (brojila)

- (1) Mjerila aktivne i reaktivne energije moraju biti trosistemska i zadovoljiti definirane klase tačnosti.

- (2) Svako mjerilo će biti obilježeno jedinstvenim nazivom i ova će informacija zajedno sa tehničkim detaljima i specifikacijama biti dostupna Elektroprijenosu BiH zbog uključivanja u Registar mjerena.

### **8.3.3. Čuvanje podataka**

- (1) Kapacitet uređaja za čuvanje petnaestominutnih podataka mora biti u stanju da sačuva sve izmjerene vrijednosti u trajanju od 45 dana.
- (2) NOSBIH će u saradnji sa Elektroprijenosom BiH definirati, odnosno, odabrati format, protokol i vremenski okvir za daljinsko očitanje podataka, a u skladu sa standardima ENTSO-E i zahtjevima Tržišnih pravila.
- (3) NOSBIH ima mogućnost ponovnog daljinskog prikupljanja podataka sa brojila u cijelom periodu čuvanja podataka i u bilo kojem terminu.
- (4) Instalacije za mjerjenje će biti opremljene zaštitom od gubljenja memoriranih podataka.
- (5) Uređaji za čuvanje podataka mjerena će obezbijediti sljedeće:
  - a) Nepotpune vrijednosti energije i potrošnje, one u kojima se pojavio prekid i/ili ponovno postignuto napajanje uređaja za čuvanje podataka i nulte vrijednosti energije i potrošnje nastale zbog problema u napajanju uređaja za čuvanje podataka će biti označene kako bi ih sistem za sakupljanje mjerena mogao identificirati.
  - b) Do ponovnog snabdijevanja, sat, kalendar i svi podaci će biti sačuvani u traženom periodu.
  - c) Očitavanje podataka ni u jednom slučaju neće izbrisati ili promijeniti sačuvane podatke mjerena.

### **8.3.4. Zaštita instalacija za mjerjenje**

- (1) Nakon puštanja u rad sva oprema instalacije za mjerjenje će biti plombirana u skladu sa odgovarajućom procedurom. Plomba će biti postavljena na način da unutrašnjost uređaja za mjerjenje ne može biti dostupna bez povrede plombe.

### **8.3.5. Pristup podacima**

- (1) Podaci mjerena smješteni u instalaciji za mjerjenje će odgovarajućim šiframa biti zaštićeni od neovlaštenog lokalnog ili daljinskog elektronskog pristupa.
- (2) Elektroprijenos BiH osigurava NOSBIH-u „read“ pristup obračunskim podacima preko baze u kojoj su smješteni očitani podaci, odnosno direktni pristup na OMM za međudržavne vodove.
- (3) Korisnici osiguravaju NOSBIH-u i Elektroprijenosu BiH „read“ pristup obračunskim podacima preko baze u kojoj su smješteni očitani podaci, ukoliko nije drugačije definisano.
- (4) Elektroprijenos BiH će korisnicima dozvoliti “read” pristup podacima koji se na njih odnose.

## 8.4. Testiranje i baždarenje instalacija za mjerjenje

- (1) Instalacije za mjerjenje će biti baždarene i testirane u skladu sa važećim standardima i propisima.
- (2) Elektroprijenos BiH će odobravati puštanja u rad instalacije za mjerjenje.
- (3) Svaka promjena parametara postojećih instalacija za mjerjenje će biti predmet odobravanja od strane Elektroprijenos BiH.

### 8.4.1. Mjerila (brojila)

- (1) Sva mjerila (brojila) moraju imati:
  - a) početno baždarenje – Sva mjerila će biti baždarena prije početka komercijalne upotrebe, u skladu sa specifikacijama i zahtjevima nadležne institucije i ovim Kodeksom mjerjenja.
  - b) periodična testiranja – Sva mjerila će biti redovno testirana i periodično baždarena, a po potrebi i obnovljena.
- (2) Testiranje i baždarenje vrši se u skladu sa odgovarajućim standardima i važećim metrološkim propisima. Datumi i rezultati svih testova moraju se dostaviti Elektroprijenosu BiH. U slučaju potrebe mogu se zahtijevati i posebni testovi.

### 8.4.2. Mjerni transformatori

- (1) Novi mjerni transformatori moraju biti baždareni prije početka komercijalne upotrebe.

### 8.4.3. Uređaji za čuvanje podataka

- (1) Novi uređaji za čuvanje podataka moraju biti atestirani prije početka komercijalne upotrebe.

## 8.5. Greške mjerila (brojila)

- (1) U slučaju da NOSBIH otkrije grešku ili se sumnja na grešku, ili je NOSBIH-u grešku prijavio Korisnik, NOSBIH će inicirati sljedeću proceduru:
  - a) U roku od 24 sata obavijestit će stranu odgovornu za mjerjenje.
  - b) Kada bude neophodno naložit će lokalno sakupljanje podataka mjerjenja.
  - c) Strani odgovornoj za mjerjenje naložit će da istraži i otkloni problem.
- (2) NOSBIH će sa Elektroprijenosom BiH, Korisnikom i Distributerom usaglasiti način korekcije greške.

## 8.6. Registar mjerena

- (1) Svrha Registra mjerena je registracija tačaka mjerena sa odgovarajućim formulama za sve Distributere i Korisnike, koji su vezani na prijenosnu mrežu, kao i odgovarajućih tačaka mjerena na međudržavnim vodovima.
- (2) Registar mjerena izrađuje Elektroprijenos BiH i odgovoran je za njegovo ažuriranje, administraciju i tačnost.
- (3) Elektroprijenos BiH definiše format dostavljanja svih neophodnih podataka (objavljuje se na internet stranici Elektroprijenosa BiH) za Registar mjerena, koji sadržava sljedeće:
  - a) podatke o tački mjerena (lokacija, odgovorna strana, identifikacioni kodovi, šeme, obračunske formule preuzimanja/predaje električne energije i ostali relevantni podaci);
  - b) podatke o opremi instalacije za mjerjenje (proizvođač, tip, serijski broj, godina proizvodnje i klasa instalacije za mjerjenje i datume baždarenja);
  - c) informacije o komunikaciji.
- (4) Korisnik je obavezan dostaviti Elektroprijenosu BiH potrebnu dokumentaciju za izradu Registra mjerena.
- (5) Elektroprijenos BiH i Distributer/Korisnik obostrano potpisuju i ovjeravaju Registar mjerena prije početka puštanja objekta Korisnika u pogon.
- (6) Elektroprijenos BiH na svojoj internet stranici objavljuje potpisani i ovjeren Registar mjerena. Pristup Registru mjerena odobrava Elektroprijenos BiH.
- (7) U slučaju izmjena koje utiču na podatke mjerena, odnosno na Registar mjerena, Korisnik ih je obavezan dostaviti Elektroprijenosu BiH, koji će informirati NOSBIH o izmjenama.

## 8.7. Obračunska baza podataka

- (1) Obračunska baza podataka sadrži mjerene, izračunate i na drugi način prikupljene podatke za svaki period poravnanja (15/60 min) koji se koriste u obračunu tokova električne energije na prijenosnoj mreži. Ovaj obračun uključuje obračun debalansa, pomoćnih usluga, prijema i isporuke električne energije i dr.
- (2) Uspostava, ažuriranje, održavanje i administracija Obračunske baze podataka je isključiva odgovornost NOSBIH-a. NOSBIH je odgovoran za sigurnost i čuvanje obračunskih podataka.
- (3) Podaci za svaku tačku mjerena i za svaki period poravnanja (15/60min) NOSBIH-u moraju biti na raspolaganju najkasnije do 07:00 sati u danu D+1, za dan D.
- (4) NOSBIH će podatke prikupiti, potvrditi, obraditi, osigurati i smjestiti u bazu podataka.
- (5) Ukoliko je daljinsko očitavanje podataka onemogućeno, NOSBIH će sa stranom koja je nadležna za problematičnu tačku mjerena organizovati prikupljanje relevantnih podataka lokalnim očitanjem. Ukoliko i ovo nije moguće, onda će NOSBIH koristiti ostale načine (npr. SCADA, krive opterećenja, ravnomjernu raspodjelu i sl.) za procjenu potrebnih podataka.
- (6) Podaci mjerena uključuju:

- a) originalne, vremenski zavisne, vrijednosti aktivne i reaktivne snage i energije, kako su prikupljene iz instalacija za mjerjenje;
  - b) izračunate vrijednosti iz originalnih podataka, kako ih je obradio NOSBIH;
  - c) procijenjene i izmijenjene ili zamijenjene podatke, u slučaju pogrešnih ili izgubljenih podataka;
  - d) podatke i vrijednosti koji će biti korišteni za obračun.
- (7) Sistem mjerjenja će biti podešen na srednjoevropsko vrijeme (CET).
- (8) Svi podaci će biti čuvani u bazi podataka mjerjenja najmanje jednu (1) godinu, odnosno pet (5) godina u arhiviranom obliku.
- (9) Odgovornost za provjeru validnosti podataka i zamjenu podataka u slučaju grešaka ili nestalih podataka preuzima NOSBIH. Elektroprijenos BiH, Distributeri i Korisnici obavezni su dati NOSBIH-u sve informacije kojima raspolažu i koje su bitne sa aspekta procjene validnosti i zamjene pogrešnih podataka.

#### **8.7.1. Pristup podacima i prikupljanje podataka u Obračunsku bazu podataka**

- (1) NOSBIH će imati pristup mjernim podacima za sve tačke mjerjenja u nadležnosti Elektroprijenos BiH. Prikupljanje podataka sa svih tačaka mjerjenja vrši se putem baza-baza, odnosno direktno sa tačaka mjerjenja međudržavnih vodova.
- (2) Za sve tačke mjerjenja za koje je nadležan Korisnik, Korisnik je dužan obezbijediti mogućnost daljinskog prikupljanja podataka za NOSBIH.

#### **8.7.2. Zamjena podataka**

- (1) Ukoliko se pojave razlike u podacima mjerjenja ili ukoliko postane neophodno napraviti proces zamjene, NOSBIH će biti odgovoran za zamjenu podataka mjerjenja i mora razviti proces zamjene podataka i odgovarajuće smjernice uz konsultacije sa ostalim učesnicima na tržištu.

#### **8.7.3. Pristup podacima i sigurnost**

- (1) Elektroprijenos BiH će obezbijediti podatke Registra mjerjenja na pismeni zahtjev bilo kojeg korisnika, a u svrhu potvrđivanja, testiranja, sporova, baždarenja ili nekog drugog razloga za koji Elektroprijenos BiH smatra da je prihvatljiv. Informacije će biti dostavljene elektronski čim to bude moguće.
- (2) NOSBIH će omogućiti da svi Korisnici i Elektroprijenos BiH, na osnovu pismenog zahtjeva, mogu dobiti odgovarajuće obračunske podatke iz Obračunske baze podataka koji su za njih relevantni.

## **9. Opći uslovi**

### **9.1. Izmjene i dopune Mrežnog kodeksa**

- (1) NOSBIH će u skladu sa Zakonom o NOSBIH-u osnovati Tehnički komitet za izmjene i dopune Mrežnog kodeksa. NOSBIH će konsultovati Tehnički komitet kako bi učesnicima na tržištu pružio mogućnost za komentare na predložene izmjene i dopune. Sastanci Komiteta će biti otvoreni za javnost.
- (2) Rad Tehničkog komiteta će se odvijati u skladu sa Pravilnikom o radu Tehničkog komiteta.
- (3) NOSBIH će osnovati radnu grupu za izmjene i dopune Mrežnog kodeksa i osigurati njen kontinuiran rad. Radnu grupu će činiti zaposlenici NOSBIH-a i Elektroprijenos BiH (u daljem tekstu Radna grupa).
- (4) Radna grupa će:
  - a) pratiti i razmatrati Mrežni kodeks i njegovu primjenu;
  - b) razmatrati sve prijedloge o izmjenama i dopunama Mrežnog kodeksa koje NOSBIH-u mogu podnijeti regulatorne komisije, Elektroprijenos BiH ili bilo koji korisnik;
  - c) davati jasne i argumentirane prijedloge za izmjene i dopune Mrežnog kodeksa;
  - d) izdati smjernice za Mrežni kodeks i njegovu primjenu te interpretaciju na osnovu opravdanog zahtjeva bilo kojeg korisnika.
- (5) Radna grupa će Tehničkom komitetu dostaviti svoj stav o svim prispjelim prijedlozima za izmjenu i dopunu Mrežnog kodeksa.
- (6) Sve predložene izmjene i dopune Mrežnog kodeksa razmatraju se na Tehničkom komitetu. Konačni prijedlog NOSBIH-a za izmjene i dopune Mrežnog kodeksa uz obrazloženje i zabilješku sa rasprave na Tehničkom komitetu se dostavlja DERK-u na odobrenje.

### **9.2. Tumačenje Mrežnog kodeksa**

- (1) U slučaju da neki Korisnik zahtijeva dodatno tumačenje o namjeri i primjeni bilo kojeg odjeljka Mrežnog kodeksa, on od NOSBIH-a može tražiti takvo tumačenje. NOSBIH će Korisniku dati tumačenje određenog odjeljka ili više njih te javno staviti na raspolaganje i zahtjev i tumačenje.
- (2) U slučaju da Korisnik smatra da je tumačenje koje je dobio od NOSBIH-a nepotpuno, može od NOSBIH-a tražiti i dodatno pojašnjenje.

### **9.3. Nezakonitost i djelimična nepravovaljanost**

- (1) Ukoliko bilo koja odredba Mrežnog kodeksa postane ili bude proglašena nezakonitom ili djelimično nepravovaljanom, bilo zbog kojeg zakonskog ili statutarnog razloga, to neće uticati na valjanost preostalih odredbi Mrežnog kodeksa.

## 9.4. Odredbe o sporu

- (1) U slučaju da između Korisnika sistema nastane spor u vezi sa pravilima i procedurama definiranim Mrežnim kodeksom, strane će nastojati da, uz dobru volju, riješe spor u vezi sa pitanjima o kojima se govorи u ovom Kodeksu.
- (2) U slučaju da strane dogovorom ne uspiju riješiti nastali spor, on će se rješavati sukladno zakonu, podzakonskim aktima i pravilima.

## 9.5. Procedura pravljenja izuzetaka

- (1) Ukoliko Korisnik ili Elektroprijenos BiH, nije ili neće biti u mogućnosti da ispunи neku odredbu Mrežnog kodeksa, on će o tome izvestiti NOSBIH. NOSBIH, Elektroprijenos BiH i Korisnik će u vezi s ovim neispunjerenjem postupiti na način opisan u sljedećim točkama.
- (2) Kada je neslaganje u vezi:
  - a) sa postrojenjem i/ili uređajem koje je priključeno na prijenosnu mrežu, a prouzrokovano je isključivo ili uglavnom izmjenom Mrežnog kodeksa,
  - b) sa postrojenjem i/ili uređajem koji su priključeni, odobreni za priključenje, ili čiji se priključenje na prijenosnu mrežu traži,
  - c) sa postrojenjima i/ili uređajima koji su dio, ili se planira da budu dio, prijenosne mreže,
  - d) Korisnikovim uvjerenjem da bi bilo nerazumno (uključujući troškove i tehnička razmatranja) zahtijevati ispravku takvog neslaganja ili dozvoliti određeni period da se to ispravi. U tom slučaju on će, u skladu sa zahtjevima sljedeće sekcije, DERK-u odmah podnijeti zahtjev za pravljenje izuzetka od takve odredbe, a NOSBIH-u će dostaviti kopiju ovog zahtjeva.
- (3) Zahtjev za pravljenjem izuzetka od odredbe Mrežnog kodeksa će sadržavati:
  - a) broj izdanja i datum odredbe Mrežnog kodeksa za koje je identificirano neslaganje ili se predviđa neslaganje;
  - b) identifikaciju postrojenja i/ili uređaja u odnosu na koji se pravi izuzimanje i, ukoliko je relevantno, prirodu i trajanje izuzimanja;
  - c) identifikaciju odredbe koje se Korisnik ne može, ili neće moći, pridržavati;
  - d) razlog za nepridržavanje i
  - e) datum kada će se ponovno moći pridržavati.
- (4) Po prijemu zahtjeva za izuzimanje DERK će ga razmotriti u skladu sa zakonom i pravilima.
- (5) Izuzeće od bilo koje odredbe Mrežnog kodeksa će omogućiti NOSBIH i ono će sadržavati:
  - a) broj izdanja i datum odredbe Mrežnog kodeksa na koju se odnosi podneseni zahtjev za pravljenje izuzetka;
  - b) identifikaciju odredbe na koju se izuzeće odnosi;
  - c) identifikaciju postrojenja i/ili uređaja na koji se odnosi izuzeće i, ukoliko je potrebno, prirodu i obim izuzeća, uključujući odredbe izmijenjenih saglasnosti;

- d) razlog nesaglasnosti zbog koje se traži izuzeće;
  - e) datum do kojeg prestaje izuzeće, ako se postigne saglasnost ili do kojeg ističe izuzeće.
- (6) U skladu sa ovom sekcijom u granicama dozvoljenog izuzeća Korisnik će biti oslobođen obaveze da djeluje u skladu sa odnosnom odredbom Mrežnog kodeksa i neće biti odgovoran za nemogućnost pridržavanja, ali će se morati pridržavati svih izmijenjenih odredbi, kako je unaprijed definirano u izuzeću.
- (7) NOSBIH će:
- a) voditi registar svih izuzeća, navodeći ime osobe na čiji je zahtjev napravljeno izuzeće, relevantnu odredbu Mrežnog kodeksa te period izuzeća i
  - b) na zahtjev bilo kojeg Korisnika, osigurati mu kopiju ovog registra izuzeća.

## **9.6. Nepredviđene okolnosti**

- (1) Ukoliko nastanu okolnosti koje odredbama Mrežnog kodeksa nisu predviđene, NOSBIH će, u mjeri u kojoj je to moguće u takvim okolnostima, konsultovati sve Korisnike kojih se to tiče, kako bi se postigao dogovor o preduzimanju adekvatnih mjera. Ukoliko NOSBIH i ovi Korisnici ne mogu postići dogovor o mjerama koje treba poduzeti, odluku o tome šta bi trebalo poduzeti NOSBIH će donijeti samostalno. Svaki Korisnik će se pridržavati svih uputstava NOSBIH-a. O svim nepredviđenim okolnostima i relevantnim odlukama Radna grupa će izvjestiti Tehnički komitet.

## **9.7. Prijelazne i završne odredbe**

- (1) Ovaj Mrežni kodeks stupa na snagu danom donošenja Odluke DERK-a o njegovom odobravanju, a primjenjuje se osmog dana nakon objave odluke DERK-a u Službenom glasniku BiH.